

Skupština
opštine
Lopare



SLUŽBENI GLASNIK

Broj 6.
Godina XV
Lopare, 4-6. 1979.

Glasnik
izlazi
po
potrebi

SLUŽBENI
GLASNIK
OPŠTINA
LOPARE

BROJ: 6.
Lopare, 4.6.1979. godine

Glasnik izdaje Skupština opštine Lopare
a uredjuje Stručna služba
Skupština opštine

Glasnik izalazi po potrebi.

SLUŽBENI GLASNIK OPŠTINE LOPARE

Godina XV

Broj: 6.

Lopare, 4.6.1979.

S A D R Ž A J

1. STATUT OSNOVNE ZAJEDNICE ZA ZAPOSŁJAVANJE LOPARE
2. ODLUKA O INVESTICIONOM I TEKUCEM ODRZAVANJU STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA;
3. PRAVILNIK O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSNOVNE ZAJEDNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA LOPARE.::

Na osnovu člana 26. Zakona o zapošljavanju /"Službeni list SR BiH", broj 14/78/ i člana 2. Samoupravnog sporazuma o osnivanju Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Tuzla i organizovanju osnovnih zajednica za zapošljavanje u njenom sastavu, Skupština Osnovne zajednice za zapošljavanje Lopare, na sjednici od 4.12. 1978. godine, d o n o s i

S T A T U T

OSNOVNE ZAJEDNICE ZA ZAPOŠLJAVANJE LOPARE

I. OSNOVNE ODREDBE

Član 1.

Osnovna zajednica za zapošljavanje Lopare osnovana je Samoupravnim sporazumom o osnivanju Samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje Tuzla i organizovanju osnovnih zajednica u njenom sastavu br. 01-07-85/1 od 7.12.1978. godine.

Radi što neposrednijeg ostvarivanja samoupravnih prava i interesa u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti, radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada, radnim zajednicama i drugim organizacijama i zajednicama /u daljem tekstu: organizacije/ i radnici zaposleni kod lica koja samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana organizovani u Osnovnoj zajednici za zapošljavanje Lopare /u daljem tekstu: Osnovna zajednica/ ovim Statutom uređuju i utvrđuju statusna pitanja Osnovne zajednice, poslove i zadatke Osnovne zajednice, društveno-ekonomske odnose, javnosti rada i informisanja organa upravljanja i poslovanja Osnovne zajednice, finansijsko poslovanje Osnovne zajednice, prava radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, odgovornosti za ostvarivanje prava i obaveza, postupak i način donošenja samoupravnih opštih akata, prava i obaveza u ostvarivanju poslova opštenarodne odbrane i društvene samozaštite, kao i druga pitanja od značaja za rad Osnovne zajednice i njenih organa u skladu sa Ustavom, zakonom i Samoupravnim sporazumom o osnivanju samoupravne interesne zajednice za zapošljavanje i organizovanje osnovnih zajednica za zapošljavanje u njenom sastavu /u daljem tekstu: Samoupravni

sporazum o osnivanju/.

Član 2.

Osnovna zajednica kao osnovni oblik samoupravnog interesnog organizovanja u Samoupravnoj interesnoj zajednici za zapošljavanje Tuzla /u daljem tekstu: Zajednica/ ostvaruje samoupravna prava, obaveze i odgovornost u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, utvrđen Ustavom, zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju, društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima koje ona zaključi i ovim Statutom.

Član 3.

Samoupravna prava, zajedničke i pojedinačne potrebe i interese u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti radnici obezbjedjuju i ostvaruju ravnopravno na načelima uzajamnosti i solidarnosti u okviru Osnovne zajednice, Zajednice i Saveza samoupravnih interesnih zajednica za zapošljavanje Bosne i Hercegovine /u daljem tekstu: Savez zajednica/.

Član 4.

Radnici svoje osnovne interese i potrebe u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti obezbjedjuju i ostvaruju u Osnovnoj zajednici, a zadovoljavanje zajedničkih interesa i potreba u ovoj oblasti u okviru Zajednice i Saveza zajednica na principima samoupravnog sporazumijevanja i dogovaranja.

Član 5.

Naziv Osnovne zajednice je "Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje Tuzla, Osnovna zajednica za zapošljavanje Lopare.

Sjedište Osnovne zajednice je u Loparama.

Član 6.

Osnovna zajednica ima svojstvo pravnog lica, sa pravima, obavezama i odgovornostima koje ima na osnovu Ustava, zakona, Samoupravnog sporazuma o osnivanju, ovog Statuta i drugih samoupravnih opštih akata.

Osnovna zajednica se upisuje u registar samoupravnih interesnih zajednica kod Okružnog privrednog suda Tuzla.

Osnovna zajednica neograničeno odgovara svim sredstvima kojima raspolaže.

Član 7.

Osnovna zajednica ima žiro-račun.

Član 8.

Osnovna zajednica ima pečat i štambilj.

Pečat Osnovne zajednice je okruglog oblika, veličine 30 mm sa upisanim tekstom latinicom i ćirilicom: "Samoupravna interesna zajednica za zapošljavanje Tuzla Osnovna zajednica za zapošljavanje Lopare".

Štambilj Osnovne zajednice je pravougaonog oblika, veličine 70 mm.

Odlukom Skupštine osnovne zajednice utvrđuje se broj, način upotrebe i čuvanja pečata i štambilja.

Član 9.

Osnovnu zajednicu predstavlja i zastupa predsjednik Skupštine Osnovne zajednice.

Osnovnu zajednicu u imovinsko-pravnim odnosima zastupa radnik Stručne službe sa posebnim pravima i odgovornostima koga ovlasti Skupština Osnovne zajednice.

Član 10.

Djelatnost i poslovi Osnovne zajednice su od posebnog društvenog interesa.

Član 11.

Samoupravljanje u Osnovnoj zajednici radnici ostvaruju ličnim izjašnjavanjem na svojim zborovima, referendumom i drugim oblicima ličnog izjašnjavanja i preko svojih delegata i delegacija u skupštini Osnovne zajednice a zaštitu svojih samoupravnih prava ostvaruju neposredno, preko organa upravljanja i posebnog organa samoupravne radničke kontrole.

II. POSLOVI I ZADACI OSNOVNE ZAJEDNICE

Član 12.

Radi zadovoljavanja ličnih i zajedničkih interesa i potreba radnika u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, Osnovna zajednica obavlja naročito sljedeće poslove i zadatke/djelatnost Osnovne zajednice/:

1. iz oblasti socijalne sigurnosti radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti /novčana naknada i druga prava za vrijeme privremene nezaposlenosti/;
2. stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije privremeno nezaposlenih radnika i radnika za čijim radom je prestala potreba u organizacijama;
3. učešća u provodjenju profesionalne orijentacije privremeno nezaposlenih radnika i omladine u cilju zadovoljavanja potreba i mogućnosti udruženog rada u pogledu zapošljavanja;
4. učestvovanja u utvrđivanju i provodjenju politike zapošljavanja i praćenje kretanja zaposlenosti i zapošljavanja na svom području, pružanju pomoći organizacijama u zadovoljavanju potreba za kadrovima;
5. provodjenja društveno dogovorenih kriterija o ostvarivanju politike zapošljavanja u okviru utvrđenih nadležnosti, te posredovanja pri zapošljavanju;
6. vodjenje evidencija o licima koja traže zaposlenje, evidencija lica privremeno zaposlenih u inostranstvu njenim posredstvom i drugih evidencija u oblasti rada saglasno opštim propisima;
7. učestvovanja u utvrđivanju i provodjenju mjera za organizovani i postepeni povratak, zapošljavanje i radno angažovanje radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu i posredovanje pri zapošljavanju ovih lica;
8. informisanja radnika o mogućnostima zapošljavanja, kretanju u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja na području Osnovne zajednice i o radu Osnovne zajednice;
9. učestvuje u zaključivanju i sprovođenju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma o ostvarivanju politike zaposlenosti i zapošljavanja koji se zaključuju u okviru teritorije za koju je osnovna Osnovna zajednica.

Član 13.

U ostvarivanju socijalne sigurnosti za vrijeme privremeno nezaposlenosti radnici u Osnovnoj zajednici zadovoljavaju svoje potrebe i stiču prava na:

1. novčanu naknadu za vrijeme privremene nezaposlenosti;
2. zdravstveno osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti;
3. penzijsko i invalidsko osiguranje za vrijeme privremene nezaposlenosti;
4. dodatka na djecu i
5. druga prava saglasno opštim propisima i samoupravnim opštim aktima Zajednice.

Visina, uslovi i način ostvarivanja prava iz prethodnog stava utvrdjuju se saglasno zakonu, Samoupravnom sporazumu o osnivanju i samoupravnim opštim aktima Zajednice i Osnovne zajednice.

Zadovoljavanje potreba i ostvarivanje pojedinačnih prava iz stava 1. ovog člana vrši se na principima uzajamnosti i solidarnosti u Osnovnoj zajednici, Zajednici i širim oblicima samoupravnog interesnog organizovanja u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja.

Radnici mogu u Osnovnoj zajednici ostvarivati i druga prava iz oblasti socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti saglasno samoupravnim aktima Osnovne zajednice u okviru sredstava koja za te svrhe udružuju organizacije u Osnovnoj zajednici.

Član 14.

U cilju produktivnijeg i bržeg zapošljavanja i radnog angažovanja i zadovoljenja potreba udruženog rada i društvenih djelatnosti za kadrovima, Osnovna zajednica obavlja poslove pripremanja privremeno nezaposlenih lica radi sticanja ili dopunjavanja znanja i vještina koje omogućavaju ili olakšavaju njihovo zapošljavanje odnosno radno angažovanje.

U slučaju kada u organizaciji prestane potreba za radom većeg broja radnika zbog prestanka organizacije, gubitka u poslovanju i ekonomskih teškoća, a sredstvima te organizacije nije moguće obezbijediti prekvalifikaciju i zapošljavanje tih radnika, Osnovna zajednica pokreće

inicijativu da se na načelima uzajamnosti i solidarnosti u okviru Zajednice obezbijede sredstva za prekvalifikaciju i zapošljavanje tih radnika.

Ukoliko sredstvima Zajednice nije moguće obezbijediti sredstva za prekvalifikaciju i zapošljavanje radnika iz prethodnog stava, Osnovna zajednica može pokrenuti inicijativu za prekvalifikaciju i zapošljavanje tih radnika.

Sporazumom o udruživanju sredstava, iz prethodnog stava utvrđuje se način i postupak, kao i međusobna prava, obaveze i odgovornosti učesnika i postupku udruživanja sredstava za ove namjene.

Član 15.

Osnovna zajednica obezbjedjuje pružanje stručne pomoći nezaposlenim radnicima prilikom izbora dopunskog osposobljavanja ili promjene zanimanja i traženja odgovarajućeg zaposlenja.

Član 16.

U izvršavanju zadataka iz oblasti posredovanja pri zapošljavanju i provođenju društveno dogovorenih kriterija u sprovođenju politike zapošljavanja u Osnovnoj zajednici se:

- pruža radnicima stručnu pomoć u pronalaženju i izboru zaposlenja koje odgovara stručnim, radnim i drugim sposobnostima radnika,
- na osnovu društveno dogovorenih kriterija sudjeluje u utvrđivanju prioriteta pri zapošljavanju nezaposlenih radnika, te u skladu sa utvrdjenim prioritetima posreduje pri zapošljavanju;
- u realizaciji samoupravno dogovorenih kriterija u ostvarivanju i provođenju politike zaposlenosti i zapošljavanja, saradjuje sa organizacijama, a u okviru saradnje sa društveno-političkim zajednicama, posebno saradjuje sa mjesnim zajednicama.
- u saradnji sa organizacijama posreduje u obezbjedjivanju kadrova za obavljanje određenih zadataka i poslova;

- pruža organizacijama i radnicima koje samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima rada u svojini građana /poslodavci/ stručnu pomoć pri uspostavljanju neposrednog kontakta sa radnicima zainteresovanim za zaposlenje;
- prikuplja, razmjenjuje i objavljuje podatke o potrebama privrede i društvenih djelatnosti za radom radnika na odgovarajućim poslovima i zadacima, uslovima rada, potrebnim stručnim i radnim sposobnostima za obavljanje poslova i zadataka, te obavještava nezaposlene i druge radnike o mogućnostima zaposlenja;
- organizovano prikuplja i objavljuje podatke o radnicima koji traže odgovarajuće zaposlenje, odnosno radno angažovanje, u skladu sa opštim propisima o evidencijama u oblasti rada i društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima;
- posreduje pri zapošljavanju radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu pri njihovom povratku u cilju zapošljavanja i radnog angažovanja u zemlji.

Član 17.

U realizaciji društveno utvrdjene i dogovorene politike zapošljavanja, kao sastavnog dijela ukupne politike društveno-političke zajednice, Osnovna zajednica:

- učestvuje u prikupljanju podataka u postupku donošenja planova društveno-političke zajednice, odnosno kod utvrđivanja i provođenja mjera za realizaciju plana posebno u pravcu stvaranja uslova za što potpunije zapošljavanje i radno angažovanje privremeno nezaposlenih lica;
- pokreće inicijativu za preispitivanje dijela plana organizacije koji se odnosi na obim, kvalifikacionu i drugu strukturu radnika, saglasno zakonu;
- učestvuje u planiranju i izvršavanju planova društveno-ekonomskog i socijalnog razvoja sa stanovišta politike zapošljavanja, posebno u pravcu predlaganja usmjeravanja investicionih ulaganja prema izvorima radno sposobnog stanovništva;
- učestvuje u izradi plana i realizacije mjera za zapošljavanje radnika kad u organizacijama udruženog rada i drugim organizacijama prestane potreba za njihovim radom;

- obavlja poslove u vezi stvaranja uslova za zapošljavanje i stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju radnika za čijim radom je prestala potreba u organizacijama, radnika koji se vraćaju sa privremenog rada iz inostranstva, radnika koji udružuju rad i vlastita sredstva rada, u skladu sa samoupravnim opštim aktima Zajednice i osnovne zajednice;
- ispituje vrste i strukturu kadrova potrebnih organizacija, te sudjeluje kod planiranja i realizacije kadrovske potreba za nove proizvodne kapacitete i u postupku tehnoloških i drugih unapredjenja;
- u saradnji sa organizacijama, privrednom komorom i društveno-političkom zajednicom učestvuje u praćenju i proučavanju korištenja sredstava u društvenoj svojini /privrednih kapaciteta i radnih potencijala/, te učestvuje u predlaganju mjera i programa za potpunijim korištenjem društvenih sredstava rada, odnosno za preorijentaciju poslovanja i prekvalifikaciju radnika u cilju stvaranja povoljnijih uslova za rad i zapošljavanje;
- saradjuje sa organizacijama i zajednicama usmjerenog obrazovanja na uskladjivanju školovanja kadrova sa potrebama privrede i društvenih djelatnosti.

Član 18.

U cilju pravilnog blagovremenog, istinitog i potpunog informisanja o stanju i tokovima zaposlenosti i zapošljavanja, Osnovna zajednica, na osnovu zakona, društvenih dogovora, samoupravnih sporazuma i drugih samoupravnih opštih akata vodi sljedeće evidencije:

- evidenciju o licima koja traže zaposlenje;
- evidenciju o potrebama udruženog rada za kadrovima;
- evidenciju o slobodnim i popunjenim radnim mjestima;
- evidenciju o stranim državljanima i licima bez državljanstva zaposlenim na području Osnovne zajednice;
- evidenciju o jugoslovenskim građanima privremeno zaposlenim u inostranstvu posredstvom Osnovne zajednice;
- i, druge evidencije saglasno odredbama Zakona o evidencijama u oblasti rada i drugim opštim propisima, samoupravnim opštim i drugim aktima Zajednice.

Član 19.

U realizaciji društveno dogovorenih mjera za stvaranje uslova za postepeni povratak u domovinu, zapošljavanje i radno angažovanje radnika privremeno zaposlenih u inostranstvu, kao sastavnog dijela ukupne politike zapošljavanja, Osnovna zajednica naročito:

- obavještava radnike privremeno zaposlene u inostranstvu o mogućnostima njihovog zapošljavanja i radnog angažovanja u zemlji i posreduje pri njihovom zapošljavanju u zemlji;
- u saradnji sa organizacijama, bankama i društveno-političkim zajednicama, ispituje mogućnost i podstiče udruživanje rada i stvaranja mogućnosti za zapošljavanje uopšte, odnosno podstiče ulaganje sredstava građana u cilju radnog angažovanja u okviru male privrede i poljoprivrede.

Član 20.

Pojedini poslovi ili dio poslova i zadataka Osnovne zajednice u cilju ostvarivanja zajedništva interesa, realizacije politike zapošljavanja i ostvarivanja socijalne sigurnosti radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, realizacije načela solidnosti i uzajamnosti i obezbjeđenja jednakog položaja radnika u ostvarivanju prava na rad; potreba jedinstvenih postupaka, stručnih i metodoloških uskladjivanja, bržeg i efikasnijeg izvršavanja zadataka; iz razloga ekonomičnosti i racionalnosti, obavljaju se u okviru Zajednice, Saveza zajednica i širih oblika samoupravnog organizovanja u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju Zajednice, Saveza zajednica i širih oblika samoupravnog organizovanja.

III. DRUŠTVENO-EKONOMSKI ODNOSI

a/ Udruživanje sredstava

Član 21.

Sredstva za zadovoljenje potreba i interesa, odnosno izvršenje poslova i zadataka u Osnovnoj zajednici obezbjeđuju se iz doprinosa za zapošljavanje i sredstava koje na principima uzajamnosti i solidarnosti radnici u okviru Zajednice obezbjeđuju udruživanjem sredstava.

Član 22.

Visina sredstava za zadovoljavanje potreba i interesa u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, te socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti utvrđuje se, saglasno programu realizacije plana Zajednice i Osnovne zajednice u realizaciji srednjoročnih planova, posebnim samoupravnim sporazumom koga zaključi Osnovna zajednica sa Zajednicom, polazeći od principa, načela i kriterija utvrđenih Samoupravnim sporazumom o osnivanju i drugim samoupravnim opštim aktima.

Samoupravnim sporazumom iz prethodnog stava utvrđuje se obim sredstava i prioriteti zadovoljava nja zajedničkih interesa i potreba u Osnovnoj zajednici i Zajednici, te postupak i način za regulisanje međusobnih odnosa u poduzimanju i zadovoljavanju potreba i interesa.

Član 23.

Sredstvima koja Osnovna zajednica ostvari udruživanjem sredstava za posebne namjene i sredstvima ostvarenim na osnovu samoupravnog sporazuma iz prethodnog člana raspolaže i upravlja samostalno Osnovna zajednica.

b/ Oblici saradnje

Član 24.

Osnovni principi na kojima počivaju međusobni odnosi između Osnovne zajednice i drugih osnovnih zajednica u okviru Zajednice su ravnopravnost, solidarnost, uzajamnost, zajedništvo interesa radnika u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, a uređuju se na principima sporazivanja i dogovaranja.

Član 25.

Osnovna zajednica u obavljanju svojih poslova i zadataka obavezno saradjuje sa organizacijama, njihovim asocijacijama, drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama i društveno-političkim zajednicama i drugim društveno-političkim organima i organizacijama.

Osnovna zajednica najmanje jednom godišnje organima i organizacijama iz prethodnog stava podnosi izvještaj o izvršenju programa i plana Osnovne zajednice u izvještajnoj godini i korišćenju udruženih sredstava.

Izvještaj iz prethodnog stava Osnovna zajednica dostavlja i Zajednici.

Primjedbe, mišljenja i preporuke organizacije udruženog rada druge organizadije, društveno-političke zajednice, društveno-političkih organa i organizacija i Zajednice, Osnovna zajednica dužna je da raspravi u okviru samoupravnih organa i obavijesti podnosioca o zauzetim stavovima i preduzetim mjerilima.

c/ Planiranje

Član 26.

Radnici organizovani u Osnovnoj zajednici donose plan Osnovne zajednice u skladu sa potrebama i mogućnostima udruženog rada u ostvarivanju politike zaposlenosti i zapošljavanja. Planom se uskladjuju odnosi i utvrđuju uslovi za razvoj Osnovne zajednice i za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih i opštih društvenih potreba u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja.

Član 27.

Plan Osnovne zajednice zasniva se na ukupno izraženim potrebama organizacija za kadrovima na području opštine, potreba za obrazovanjem i potreba stanovništva za zapošljavanjem, kao i na potrebama za materijalnim obezbjedjenjem i drugim pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, a u skladu sa raspoloživim sredstvima.

Član 28.

Osnovna zajednica donosi srednjoročni plan i godišnji program.

Srednjoročni plan Osnovne zajednice je osnovni plan njenog razvoja i donosi se za petogodišnji period.

Srednjoročni plan Osnovne zajednice donosi se na osnovu Samoupravnog sporazuma o osnovama plana.

Član 29.

Plan Osnovne zajednice sadrži:

- broj i strukturu radnika koji će tražiti zaposlenje i koje će se moći zaposliti u planskom periodu;
- mjere za pripremanje radnika radi njihovog uspješnijeg zapošljavanja, kao i način organizovanja priprema radnika za zapošljavanje;
- potreban obim sredstava za pripremanje radnika za zapošljavanje;
- obim sredstava za obezbjeđivanje socijalne sigurnosti radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti;
- mjere kojima se podstiče veće zapošljavanje i teritorijalna pokretnost radnika;
- zadatke koje Osnovna zajednica sama ili u saradnji sa drugim oblicima aktivnosti iz ove oblasti treba da preduzima radi rješavanja problema zapošljavanja i radnog angažovanja i druge podatke, prava i obaveze saglasno opštim propisima.

Član 30.

Srednjoročni plan se donosi najkasnije dva mjeseca prije završetka tekućeg srednjoročnog plana.

Član 31.

Godišnjim programom konkretizuju se poslovi, zadaci i mjere u realizaciji srednjoročnog plana. Ovim programom utvrđuje se mjere, rokovi i način izvršavanja obaveza i zadataka, te organi Osnovne zajednice koji su odgovorni za njegovo izvršenje.

Član 32.

Najmanje jedanput godišnje Osnovna zajednica analizira ostvarivanje srednjoročnog plana, utvrđuje konkretne zadatke i donosi smjernice za preduzimanje odgovarajućih mjera, radi ostvarivanja srednjoročnog plana.

d/ Oblici odlučivanja

Član 33.

U ostvarivanju svojih društveno-ekonomskih i drugih samoupravnih prava, radnici organizovani u Osnovnu zajednicu, odlučuju:

- na zborovima u osnovnim organizacijama i drugim organizacijama i zajednicama, putem svojih delegata u organima upravljanja organizacije i na drugi način utvrdjen samoupravnim opštim aktima organizacije;
- učešćem u javnim raspravama o opštim i drugim aktima koje donose organi upravljanja Osnovne zajednice, a koji se saglasno odredbama Samoupravnog sporazuma o osnivanju i ovog Statuta obavezno iznose na javnu raspravu;
- učešćem u drugim oblicima konsultovanja ili davanja inicijative za rješavanje odredjenog pitanja koje je od zajedničkog interesa za radnike udruženje u Osnovnoj zajednici;
- putem delegacija i delegata u Skupštini i drugim organima upravljanja Osnovne zajednice;
- učešćem u samoupravnom sporazumijevanju i društvenom dogovaranju o pitanjima koja su od opšteg društvenog i zajedničkog interesa za radnike udružene u Osnovnu zajednicu i Zajednicu;
- na referendumu kao obliku neposrednog ličnog izjašnjavanja;

Član 34.

Ostvarivanje društveno-ekonomskih i drugih samoupravnih prava i odlučivanje u Osnovnoj zajednici i njenim organima upravljanja organizuje se tako da se radnicima obezbjedjuje:

1. neposredno raspravljanje i zauzimanje stavova o pitanjima od opšteg društvenog i zajedničkog interesa za sve radne ljude organizovane u Osnovnoj zajednici, a naročito o godišnjem programu rada samoupravnim opštim aktima kojima se uvedjuju prava i obaveze radnika organizovanih u Osnovnu zajednicu o socijalnoj sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti;

2. da budu potpuno, istinito i blagovremeno informisani o radu Osnovne zajednice i njenih organa upravljanja i da vrše kontrolu njihovog rada;
3. da se međusobno dogovaraju i uskladjuju stavove o zajedničkim interesima i potrebama o kojima se u Osnovnoj zajednici odlučuje.

Član 35.

Osnovna zajednica dužna je da obezbijedi:

- da radnici putem svojih delegacija i delegata mogu raspravljati i zauzimati stavove o planovima i tekućim programima rada Osnovne zajednice, planu i programu zapošljavanja, o visini i obimu izdvajanja sredstava koja se udružuju za zadovoljavanje ličnih i zajedničkih interesa i potreba u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i drugim pitanjima u skladu sa zakonom i ovim Statutom;
- uskladjivanje srednjoročnih planova Osnovne zajednice i programa zapošljavanja sa društvenim planom opštine, sa planovima organizacija i sa planovima Zajednice;
- punu javnost svog rada, stalno i objektivno informisanje radnika udruženih u Osnovnu zajednicu o ostvarivanju zadataka Osnovne zajednice i o radu njenih organa upravljanja.

Član 36.

Javna rasprava vodi se o pitanjima koja su od bitnog interesa za radnike organizovane u Osnovnoj zajednici.

Na javnu raspravu obavezno se iznose nacrti:

1. Statuta Osnovne zajednice i izmjene i dopune statuta ako se tim izmjenama i dopunama mijenjaju prava i obaveze radnika;
2. srednjoročnog plana Osnovne zajednice;
3. društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma o politici zapošljavanja koje zaključuje Osnovna zajednica.

Skupština Osnovne zajednice može odlučivati da se i druga pitanja iz djelokruga Osnovne zajednice iznesu na javnu raspravu prije konačnog odlučivanja o tim pitanjima.

Član 37.

Nacrt akata o kojem se vodi javna rasprava objavljuje se u sredstvima javnog informisanja ili kao posebna publikacija ili na način, pogodan za izjašnjavanje radnika za koje se odluči Skupština Osnovne zajednice.

Nacrt akata koji se iznosi na javnu raspravu mora biti obrazložen.

Član 38.

O nacrtu akta o kome se vodi javna rasprava ne može se odlučivati prije isteka 30 dana od dana njegovog stavljanja na javnu raspravu.

Izuzetno, ako o odredjenom aktu treba odlučivati po hitnom postupku u roku predvidjenom u zakonu ili ako bi odlaganje donošenja akta bilo štetno za Osnovnu zajednicu i radnike, Skupština Osnovne zajednice može odlučiti da vrijeme trajanja javne rasprave bude kraće od roka utvrdjenog u prethodnom stavu ali ne kraće od 15 dana. Prije donošenja odluke o skraćenju roka može se prethodno pribaviti mišljenje društveno-političkih organizacija u opštini.

Član 39.

U toku trajanja javne rasprave radnici i njihove delegacije i delegati mogu se međusobno povezivati preko organizacija Socijalističkog saveza, Saveza sindikata, Saveza socijalističke omladine i na drugi način, radi usaglašavanja stavova i utvrdjivanja zajedničkih interesa, rješenja i prijedloga koje će delegati zastupati prilikom rasprave i odlučivanja u Skupštini Osnovne zajednice.

Član 40.

Organi Osnovne zajednice saradjuju sa organizacijama Socijalističkog saveza i Saveza sindikata u opštini i pružaju pomoć pri organizovanju javne rasprave, pripremaju

i stvaraju uslove za što šire i neposrednije učešće radnika u raspravi i zauzimanju stavova

Član 41.

Izvršni odbor Skupštine Osnovne zajednice, kao nadležan organ za utvrđivanje prijedloga akta koji je bio predmet javne rasprave, dužan je da delegatima u Skupštini, uz prijedlog akta, dostavi i svoj obrazloženi stav o primjedbama i prijedlozima iz javne rasprave.

Član 42.

Ako u javnoj raspravi nacrt akta u većem dijelu ili u cjelini nije podržan, a predlagač smatra da postoje razlozi zbog kojih se prijedlozi iz javne rasprave ne mogu prihvatiti dužan je da svoj stav detaljno obrazloži i da o tome, preko delegata obavijesti sve delegacije prije iznošenja prijedloga akta na sjednicu Skupštine Osnovne zajednice. Delegacije razmatraju izvještaj o rezultatima javne rasprave i obrazloženje predlagača i na osnovu toga utvrđuju svoje stavove i daju delegatima smjernice za njihovo učešće u raspravi i odlučivanju.

Delegacije razmatraju izvještaj i obrazloženje predlagača u roku od 10 dana od dana dostavljanja izvještaja i obrazloženja delegatima.

Član 43.

U postupku pripremanja samoupravnog opšteg i drugog akta, planova i programa, odluka i mjera o određenim pitanjima, Skupština Osnovne zajednice i njeni organi mogu konsultovati odgovarajuće organe Skupštine opštine, društveno-političkih organizacija, organe Zajednice i drugih samoupravnih interesnih zajednica ili druge zainteresovane organe ili organizacije.

Kada su vršena konsultovanja iz prethodnog stava, nadležni organ je dužan da u obrazloženju prijedloga navede organe i organizacije koje je konsultovao i njihova mišljenja.

Član 44.

Kada je zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom predviđeno donošenje samoupravnog opšteg akta uz prethodno pribavljanje mišljenja ili konsultovanja određenog organa, Izvršni odbor je dužan da

Skupštini Osnovne zajednice dostavi prijedlog akta sa potrebnim obrazloženjem i stavom organa od kojeg je bio obavezan da prethodno pribavi mišljenje ili da obavi konsultovanje.

Član 45.

Kada je zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnovanju ili ovim Statutom propisano da se samoupravni opšti akt donosi uz potvrdu ili saglasnost određenog organa, taj opšti akt ne može stupiti na snagu prije potvrđivanja odnosno davanja saglasnosti.

Ako je davanje saglasnosti propisano samoupravnim opštim aktom ili ovim Statutom, Izvršni odbor određuje i rok za davanje saglasnosti ukoliko taj rok nije određen samoupravnim opštim aktom ili ovim Statutom.

Ako nadležni organ u ostavljenom ili propisanom roku odbije davanje saglasnosti otvoriće se postupak usaglašavanja i preduzeće se odgovarajuće privremene mjere u skladu sa odredbama samoupravnog opšteg akta ili ovog Statuta.

e/ Pravo inicijative

Član 46.

Skupština Osnovne zajednice i njeni organi dužni su, svaki u svom djelokrugu, da razmatraju inicijative koje pokrenu radnici u organizacijama, mjesnim zajednicama, društveno-političkim organizacijama i samoupravnim interesnim zajednicama ukoliko su te inicijative podržali njihovi nadležni samoupravni organi.

Organi Osnovne zajednice kojima je inicijativa upućena dužni su da pokretača inicijative obavijeste kako je po inicijativi postupljeno.

f/ Delegacije i delegati

Član 47.

Polazeći od zajedničkih interesa i smjernica radnika, delegacija obrazovana u organizacijama, u ostvarivanju poslova i zadatka Osnovne zajednice:

- delegira delegata u Skupštinu Osnovne zajednice i druge organe u skladu sa ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice;
- iznosi pred svoju Osnovnu samoupravnu organizaciju ili zajednicu, saglasno njenim samoupravnim opštim aktima, pitanja koja su od posebnog interesa i značaja prije odlučivanja o tim pitanjima u Skupštini Osnovne zajednice;
- utvrđuje osnovne stavove i smjernice za rad svog delegata u Skupštini Osnovne zajednice i drugim organima Osnovne zajednice, uz uvažavanje interesa i potreba drugih samoupravnih organizacija i zajednica i opštedruštvenih interesa i potreba, polazeći od načela uzajamnosti i solidarnosti u ostvarivanju politike zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti radnika;
- pokreće preko svog delegata inicijativu za razmatranje pojedinih pitanja i podnosi prijedloge za donošenje odluke od zajedničkog interesa u Skupštini Osnovne zajednice;
- prati rad Osnovne zajednice i njenih organa upravljanja i drugih organa i najmanje jedanput godišnje razmatra izvještaj o radu i poslovanju Osnovne zajednice;
- u cilju sporazumnog iznalaženja zajedničkih rješenja i prijedloga o pitanjima iz djelokruga Osnovne zajednice saradjuje sa delegacijama drugih samoupravnih organizacija i zajednica.

Član 48.

Delegat u Skupštini Osnovne zajednice ima pravo i dužnost utvrđene Ustavom, zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom.

Mandat delegata u Skupštini Osnovne zajednice traje četiri godine.

Delegat stiče prava i dužnost danom verifikacije njegovog mandata u Skupštini Osnovne zajednice.

Niko ne može više od dva puta uzastopno biti delegat u Skupštini Osnovne zajednice.

Svaka delegacija, odnosno konferencija delegacija može u zavisnosti od pitanja koja se na sjednici Skupštine Osnovne zajednice raspravljaju delegirati promjenljivog delegata. Promjenljivi delegat ima sva prava, dužnosti i odgovornosti utvrđene Ustavom, zakonom i drugim propisima.

Član 49.

Delegat u Skupštini Osnovne zajednice ima pravo i dužnosti:

1. da bira i da bude biran u organe Skupštine Osnovne zajednice i Zajednice;
2. da bude blagovremeno obaviješten o svim bitnim pitanjima koja omogućavaju uspješno vršenje dužnosti delegata;
3. da iznosi prijedloge i mišljenja delegacija koje su ga delegirale i da predlaže nadležnom organu Osnovne zajednice zauzimanje stavova o tome;
4. da podnosi prijedloge, za donošenje, odnosno za izmjene i dopune samoupravnih opštih i drugih akata, kao i da stavlja amandmane na prijedloge tih akata;
5. da predlaže pretresanje pitanja ostanju u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti, kao i preuzimanje odgovarajućih mjera;
6. da od organa Osnovne zajednice zatraži podatke koji su mu potrebni za vršenje njegove funkcije ako takvim podacima organ raspolaže;
7. da postavlja pitanja odgovornim licima i organima Osnovne zajednice koja se odnose na njihov rad i da, dobije odgovor na postavljano pitanje;
8. da o radu Skupštine kao i o svom radu u Skupštini obavještava delegaciju koja ga je delegirala i da izvršava zadatke koje mu povjeri Skupština i drugi organa Skupštine čiji je član;
9. da za svoj rad odgovara delegaciji koja ga je delegirala;
10. da u zauzimanju stavova o pitanjima o kojima se odlučuje u Skupštini Osnovne zajednice postupa u skladu sa smjernicama svoje delegacije odnosno samoupravne organizacije i zajednice, kao i u skladu sa zajedničkim i opštim društvenim interesima i potrebama i obavezan je da o pitanjima koja se raspravljaju i odlukama koje se donose u Skupštini informiše delegaciju koja ga je delegirala.
11. da vrši i druge zadatke koji proističu iz funkcije delegata u Skupštini Osnovne zajednice.

Član 50.

Delegat ima pravo i dužnost da prisustvuje sjednici Skupštine, Izvršnog odbora ili drugog organa Osnovne zajednice, čiji je član i da učestvuje u njihovom radu.

Delegat koji je spriječen da prisustvuje sjednici Skupštine i drugih organa, čiji je član, dužan je da o tome blagovremeno obavijesti predsjednika svoje delegacije.

Delegat ima pravo da učestvuje u radu drugog organa Osnovne zajednice u koji nije izabran, ali bez prava odlučivanja.

Član 51.

Na osnovu dogovora i zauzetih stavova u delegaciji, delegat ima pravo u Skupštini Osnovne zajednice:

1. da podnosi prijedloge za razmatranje pitanja u vezi sa pravilnošću i cjelishodnošću rada Osnovne zajednice i njenih organa;
2. da podnosi prijedloge za razrješenje od dužnosti ili funkcije, odnosno da pokrene inicijativu za pokretanje postupka političke odgovornosti i odgovornih lica koje bira ili imenuje Skupština Osnovne zajednice.

Član 52.

Delegat može biti opozvan na način propisan zakonom i samoupravnim opštim aktom svoje osnovne samoupravne organizacije ili zajednice.

Delegatu prestaje mandat i prije isteka vremena na koje je izabran zbog:

1. podnošenja ostavke;
2. opoziva;
3. prestanka svojstva člana delegacije iz koje je delegiran.

IV. JAVNOST RADA I INFORMISANJE

Član 53.

Osnovna zajednica preduzima mjere za redovno.

objektivno, potpuno, blagovremeno, istinito i razumljivo informisanje radnih ljudi o svom radu i kretanjima u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, o prijedlozima, odluka i drugih opštih akata, kao i o donijetim odlukama. U tom cilju putem sredstava javnog informisanja, neposrednim dostavljanjem informacija delegatima u Skupštini Osnovne zajednice, delegacijama, skupštini društveno-političkoj organizaciji i drugim oblicima informisanja, Osnovna zajednica ostvaruje obavezu informisanja.

Obavezu informisanja radnika Osnovne zajednice ostvaruje i preko zajedničkog glasila "Biltena" Samoupravnne interesne zajednice za zapošljavanje Tuzla.

Član 54.

Obavezu i odgovornost za obavještavanje i informisanje radnika ima: Skupština Osnovne zajednice, Izvršni odbor i lice koje je od Skupštine Osnovne zajednice posebno ovlašćeno.

Organi Osnovne zajednice dužni su da učine dostupnim javnosti cjelokupnu svoju aktivnosti, a naročito da obavještavaju javnost o pripremanju i sprovođenju svih važnijih akata i mjera.

U radu samoupravnih organa Osnovne zajednice javnost se može isključiti kada Skupština Osnovne zajednice i njeni organi raspravljaju o pitanjima iz oblasti narodne odbrane i društveno-samozastite, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom i drugim opštim propisima kada to zahtijevaju opšti društveni interesi.

Član 55.

Skupština Osnovne zajednice podnosi najmanje jedanput godišnje izvještaj o svom radu i poslovanju Osnovne zajednice delegacijama organizacija, skupštini društveno-političke zajednice, Opštinskom vijeću Saveza sindikata i Opštinskoj konferenciji Socijalističkog saveza radnog naroda.

Skupština Osnovne zajednice dužna je na prvoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana od dana dostavljanja raspravljati i zauzeti odgovarajuće stavove i mišljenja u vezi sa datim mišljenjima i primjedbama organa i organizacija iz prethodnog stava.

Član 56.

Organi Osnovne zajednice dužni su da delegacije i Opštinsko vijeće Saveza sindikata obavijeste o upozorenjima, nalazima i odlukama društvenog pravobranioca samoupravljanja, Službe društvenog knjigovodstva, opštinskog organa uprave nadležnog za nadzor nad zakonitošću rada Osnovne zajednice, suda udruženog rada, skupštine opštine, Opštinskog vijeća Saveza sindikata, ako organi to zahtjevaju.

Član 57.

Za neizvršenje dužnosti obavještavanja i informisanja članovi Izvršnog odbora odgovorni su Skupštini Osnovne zajednice koja može pokrenuti postupak smjencavanja Izvršnog odbora.

Član 58.

Osnovna organizacija udruženog rada, društveno-politička zajednica i društveno-političke organizacije u opštini, imaju pravo pokretanja inicijative za utvrđivanje odgovornosti delegata u Skupštini Osnovne zajednice zbog neizvršenja obaveza obavještavanja radnika.

Inicijativa se pokreće preko organa samoupravne radničke kontrole Osnovne zajednice koji o svom nalazu i mišljenju dostavlja izvještaj delegacijama iz kojih je delegat u Skupštinu Osnovne zajednice.

V. ORGANI UPRAVLJANJA I DRUGI ORGANI OSNOVNE ZAJEDNICE

Član 59.

Osnovna zajednica ima sljedeće organe:

- Skupštinu Osnovne zajednice;
- Odbor samoupravne radničke kontrole.

a/ Skupština

Član 60.

Skupština Osnovne zajednice je najviši organ upravljanja Osnovne zajednice.

Član 61.

Skupština Osnovne zajednice obavlja poslove i zadatke iz svog djelokruga neposredno i preko Izvršnog odbora i drugih stalnih i povremenih odbora i komisija.

Član 62.

Skupština Osnovne zajednice čine delegati neposredno birani iz delegacija organizacija i drugih samoupravnih organizacija i zajednica.

U cilju daljnjeg razvoja samoupravne socijalističke demokratije i daljnjeg podružljavanja odnosa u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja u procesu pripremanja i izgradnje stavova, usaglašavanja i iskazivanje zajedničkih i opštih društvenih interesa u radu Skupštine Osnovne zajednice učestvuju delegati društveno-političkih organizacija.

Delegati društveno-političkih organizacija ravnopravno sa delegatima u Skupštini Osnovne zajednice raspravljaju o svim pitanjima, naročito o pitanjima koja se odnose na utvrđivanje i obezbjedjenje razvoja socijalističkih društveno-ekonomskih odnosa, o utvrđivanju politike zaposlenosti i zapošljavanja, donošenje planova i programa rada, utvrđivanju aktivnosti i mjera na realizaciji društveno dogovorene politike zaposlenosti i zapošljavanja, o društvenim dogovorima i samoupravnim sporazumima i dr., doprinoseći da odluke koje delegati u Skupštini Osnovne zajednice donose, budu progresivne i od opšteg društvenog interesa.

Član 63.

Skupština Osnovne zajednice ima 21. delegata.

Svaka delegacija, odnosno konferencija članova delegacija organizacija, drugih samoupravnih organizacija i zajednica bira po jednog delegata. Delegacije, odnosno konferencije delegacija, kao izborna tijela za izbor delegata u Skupštini, utvrđuju se odlukom o raspisivanju izbora Skupštine Osnovne zajednice.

Član 64.

Delegata u Skupštinu Osnovne zajednice biraju:

- delegacije radnika iz organizacija i drugih samoupravnih organizacija i zajednica i radnici zaposleni kod radnih ljudi koji samostalno obavljaju djelatnost ličnim radom sredstvima u svojini građana.

Član 65.

Odluku o raspisivanju izbora za izbor delegata u Skupštinu Osnovne zajednice donosi Skupština Osnovne zajednice najmanje 1 mjesec prije isteka mandata na koji su delegati izabrani, u skladu sa opštim propisima.

Odlukom iz prethodnog stava utvrđuju se delegacije odnosno konferencije članova delegacija i broj delegata koje oni biraju, vrijeme na koje se delegati biraju, rok u kome se izbori moraju provesti, postupak i način sazivanja, obrazovanja i rada konferencije članova delegacija i drugih pitanja u vezi sa izborom.

Izbori se moraju održati najkasnije 30 dana prije isteka mandata delegatima prethodnog saziva.

Član 66.

Izbor delegata u Skupštinu Osnovne zajednice ovom Statutu i odluci o raspisivanju izbora vrši se na način i po postupku utvrđenom samoupravnim opštim aktima organizacija i drugih samoupravnih organizacija i zajednica čije delegacije biraju delegate u Skupštinu Osnovne zajednice, te saglasno kriterijima i pravilima Opštinske konferencije Socijalističkog saveza radnog naroda i Opštinskog vijeća Saveza sindikata u skladu sa opštim propisima.

Član 67.

Skupština Osnovne zajednice u okviru prava i dužnosti Osnovne zajednice, utvrđenih zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju, Statutom Zajednice i ovim Statutom:

1. donosi Statut i druga samoupravna opština akta Osnovne zajednice;
2. donosi srednjoročni plan i godišnji program i finansijski plan Osnovne zajednice;
3. učestvuje u utvrđivanju i sprovođenju zajedničke politike zapošljavanja, preduzima i predlaže mjere od značaja u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja;
4. razmatra stanje zaposlenosti i zapošljavanja, kao i potrebe privrede i društvenih službi za kadrovima i predlaže odgovarajuće mjere;

5. učestvuje u pripremi i donošenju planova društveno-ekonomskog razvoja opštine sa stanovišta zaposlenosti i zapošljavanja;
6. učestvuje u zaključivanju Društvenog dogovora o zapošljavanju na svom području, prati njegovo sprovođenje, preduzima odgovarajuće mjere i daje inicijativu za njeno zaključivanje;
7. odlučuje o udruživanju sredstava;
8. bira i razrješava predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Osnovne zajednice, Izvršni odbor i druge stalne i povremene odbore i komisije predviđene ovim Statutom i drugim opštim aktima Osnovne zajednice;
9. donosi Poslovnik o svom radu;
10. delegira delegate u Skupštinu Zajednice za zapošljavanje iz delegata u Skupštini Osnovne zajednice i imenuje predsjednike Osnovne zajednice u samoupravna i druga tijela samoupravnih organizacija i zajednica;
11. usvaja izvještaj o radu i poslovanju Osnovne zajednice, završni račun Osnovne zajednice i izvještaj o radu Stručne službe;
12. daje inicijativu za zaključivanje i odlučuje o zaključivanju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma kojima se uređuju pitanja od zajedničkog interesa za radnike udružene u Zajednicu, te učestvuje u zaključivanju društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma o udruživanju sredstava za zadovoljavanje opštih društvenih i zajedničkih potreba iz oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti na principima uzajamnosti i solidarnosti;
13. odlučuje o korištenju sredstava upravljanja i raspoláže Osnovna zajednica, razmatra ostvarivanje sredstava Osnovne zajednice i način njihovog korištenja, te utvrđuje mjere za planirano ostvarivanje sredstava i njihovo racionalno i namjensko korištenje;
14. odlučuje o usmjeravanju sredstava za pripremanje radnih ljudi za zapošljavanje, za otvaranje radnih mjesta za nova zapošljavanja i odobrava novčane i druge pomoći privremeno nezaposlenim radnicima u okviru sredstava predviđenih finansijskim planom Osnovne zajednice i u skladu sa Statutom, odlukama, kriterijima i mjerilima Osnovne zajednice;

15. ravnopravno učestvuje u radu sa odgovarajućim vijećem Skupštine opštine po pitanjima iz oblasti zapošljavanja koji su u nadležnosti Skupštine opštine ako je to Statutom opštine predvidjeno;
16. razmatra i ocjenjuje rad Stručne službe, koja za potrebe Osnovne zajednice obavlja stručne, administrativne, finansijske i druge poslove;
17. odlučuje o zaključivanju ugovora o zajmu za potrebe Osnovne zajednice;
18. učestvuje u utvrđivanju politike stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije u okviru kriterija i uslova utvrđenih akcionim programom stručnog osposobljavanja i prekvalifikacije;
19. razmatra izvještaj o radu i poslovanju Zajednice;
20. zaključuje Samoupravni sporazum o osnovama srednjoročnog plana Zajednice, planova i programa zapošljavanja Zajednice;
21. razmatra Statut i druga samoupravna opšta akta Zajednice;
22. utvrđuje i daje sajetnice svojim delegatima za rad u Skupštini Zajednice;
23. učestvuje u donošenju finansijskog plana i završnog računa Zajednice;
24. prati i odgovorna je za blagovremeno i potpuno sprovođenje priprema opštenarodne odbrane i društvene samozastite;
25. vrši i druge poslove u skladu sa zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom.

Član 68.

Skupština Osnovne zajednice punovažno odlučuje ako sjednici prisustvuje više od polovine izabranih delegata.

Skupština Osnovne zajednice odlučuje većinom glasova prisutnih delegata, ako ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Skupštine Osnovne zajednice, nije odredjeno o nekim pitanju potrebna kvalifikovana većina.

Prilikom donošenja Statuta Osnovne zajednice, srednjoročnog plana Osnovne zajednice, godišnjeg programa izvršenja srednjoročnog plana i utvrđivanju izvještaja o izvršenju godišnjeg programa, utvrđivanju završnog računa o finansijskog plana Osnovne zajednice, Skupština Osnovne

zajednice odlučuje većinom glasova ukupnog broja delegata u Skupštini Osnovne zajednice.

Skupština Osnovne zajednice radi i odlučuje u sjednicama u skladu sa Poslovníkom o svom radu.

Član 69.

U radu Skupštine Osnovne zajednice učestvuju privremeno nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Osnovne zajednice. Broj nezaposlenih lica koja učestvuju u radu Skupštine utvrđuje se posebnom odlukom.

Član 70.

Nezaposlenim licima odredjenim da učestvuju u radu Skupštine Osnovne zajednice blagovremeno se dostavlja poziv za sjednicu Skupštine sa materijalom i prijedlogom dnevnog reda.

Nezaposlena lica koja učestvuju u radu Skupštine Osnovne zajednice imaju sva prava i dužnosti kao i delegati Skupštine, izuzev prava odlučivanja.

Član 71.

Skupština Osnovne zajednice bira predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine iz reda svojih delegata.

Mandat predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine traje četiri godine.

U slučaju da predsjednik Skupštine prestane da vrši svoju funkciju prije isteka mandata, novoizabrani predsjednik vrši tu funkciju do kraja mandatnog perioda, Skupštine Osnovne zajednice.

Predsjednik za svoj rad odgovoran je Skupštini Osnovne zajednice.

U slučaju spriječenosti, predsjednika Skupštine zamjenjuje zamjenik predsjednika.

Pri izboru predsjednika Skupštine Osnovne zajednice i zamjenika predsjednika primjenjuje se kriteriji Društvenog dogovora o ostvarivanju kadrovske politike u opštini.

Član 72.

Predsjednik Skupštine Osnovne zajednice:

1. predstavlja i zastupa Osnovnu zajednicu;
2. saziva sjednice Skupštine Osnovne zajednice, predlaže dnevni red i predsjedava sjednicama u skladu sa Poslovníkom o radu Skupštine;
3. potpisuje Statut i. druga opšta akta Osnovne zajednice;
4. stara se o organizovanju rada Skupštine i ostvarivanje saradnje sa Skupštinom Zajednice, Skupštinom opštine i organima društveno-političkih i drugih organizacija u opštini;
5. stara se o zakonitosti rada Skupštine Osnovne zajednice, primjeni Statuta, društvenih dogovora i drugih opštih i pojedinačnih akata, odluka i mjera Skupštine Zajednice i Skupštine Osnovne zajednice i njihovih organa;
6. Vrší i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom, Poslovníkom i drugim aktima Osnovne zajednice.

Član 73.

Predsjednik saziva sjednice Skupštine po sopstvenoj inicijativi ili na prijedlog Izvršnog odbora, Odbora samoupravne radničke kontrole, predsjednika Skupštine Zajednice, Skupštine opštine, organa društveno-političkih organizacija i najmanje 1/5 delegata u Skupštini Osnovne zajednice.

Prvu sjednicu novoizabrane Skupštine Osnovne zajednice saziva predsjednik Skupštine Osnovne zajednice ranijeg saziva, a do verifikacije mandata izbora predsjednika Skupštine radom Skupštine rukovodi predsjednik Skupštine Osnovne zajednice ranijeg saziva.

b/ Izvršni odbor Skupštine

Član 74.

Izvršni odbor Skupštine Osnovne zajednice je kolegijalni organ Skupštine Osnovne zajednice.

Članove Izvršnog odbora bira Skupština Osnovne zajednice iz reda svojih delegata.

Članovi Izvršnog odbora biraju predsjednika i zamjenika predsjednika Izvršnog odbora, u skladu sa društvenim dogovorom o ostvarivanju kadrovske politike u opštini.

Zamjenik predsjednika vrši funkciju predsjednika Izvršnog odbora u njegovoj odsutnosti.

Izvršni odbor ima 7 članova.

Član 75.

Mandat članova Izvršnog odbora traje 4 godine.

Članovima Izvršnog odbora prestaje mandat istekom vremena na koje su birani.

Mandat članova Izvršnog odbora prestaje i prije isteka vremena na koje su birani u slučaju:

1. kolektivnog ili pojedinačnog opoziva;
2. kolektivne ili pojedinačne ostavke;
3. prestanka svojstva delegata u Skupštini Osnovne zajednice; i
4. i iz drugih razloga.

Ako član Izvršnog odbora mandat prestane prije isteka vremena na koje je biran, Skupština Osnovne zajednice bira novog člana kome mandat traje do kraja mandatnog perioda Izvršnog odbora.

Član 76.

Izvršni odbor radi i odlučuje u zajednicama u skladu sa Poslovníkom i za svoj rad odgovora Skupštini Osnovne zajednice.

Izvršni odbor može punovažno odlučivati ako sjednici prisustvuje većina članova.

Izvršni odbor odlučuje većinom glasova: prisutnih članova ako ovim Statutom ili Poslovníkom o radu Skupštine nije određeno da je za punovažno odlučivanje potrebna kvalifikovana većina.

Član 77.

Izvršni odbor ima pravo i obavezu da poslove i zadatke iz svog djelokruga obavlja u skladu sa zakonom, Samoupravni sporazumom o osnivanju, ovim Statutom i drugim opštim i pojedinačnim aktima i odlukama Skupštine Osnovne zajednice.

Član 78.

Izvršni odbor ima prava i obaveze da:

1. utvrđuje nacrt i prijedlog Statuta Osnovne zajednice i prijedlog srednjoročnog i dugoročnog plana Osnovne zajednice, godišnji program rada, izvještaj o radu i završnog računa, odluka i drugih samoupravnih opštih akata kao osnova za javnu raspravu i konsultovanje delegata sa delegacijama, odnosno osnove za donošenje opšteg i drugog pojedinačnog akta ako za njegovo donošenje nije predviđena javna rasprava;
2. učestvuje u pripremi društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma u čijem donošenju i zaključivanju učestvuje Osnovna zajednica i prati njihovu primjenu i sprovođenje;
3. stara se o izvršenju obaveza utvrđenih Statutom, drugim opštim aktima, odlukama, zaključcima i mjerama Osnovne zajednice i predlaže odgovarajuće mjere za što potpuniju realizaciju;
4. razmatra nacрте i prijedloge Statuta, odluka i drugih samoupravnih opštih akata koje Skupština Zajednice donosi sporazumno sa skupštinama osnovnih zajednica ili uz konsultovanje osnovnih zajednica i daje svoje mišljenje Skupštini Osnovne zajednice;
5. prati stanje i probleme u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja i predlaže Skupštini Osnovne zajednice donošenja odluka, zaključaka i preporuka, a preduzima konkretne mjere za realizaciju utvrđene politike;
6. stara se o informisanju delegata u Skupštini Osnovne zajednice, društveno-političkih organizacija i zajednica, kao i privremeno nezaposlenih radnika u radu Osnovne zajednice;
7. stara se o realizaciji finansijskog plana i odlučuje o konkretnom usmjerenju sredstava do iznosa od 100.000 dinara godišnje u skladu sa okvirnim namjenama utvrđenim finansijskim planom;
8. saradjuje sa Izvršnim odborom i drugim odborima i komisijama Zajednice u cilju koordinacije rada i preduzimanja zajedničkih mjera o pitanjima od zajedničkog interesa za rad Osnovne zajednice i Zajednice;
9. podnosi Skupštini Osnovne zajednice izvještaj o svom radu;

10. imenuje komisiju za godišnji popis imovine Osnovne zajednice, usvaja popisni elaborat, te donosi odgovarajuće odluke;
11. vrši i druge poslove i zadatke koje mu u skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom povjeri Osnovne zajednice.

c/ Odbori i komisije

Član 79.

Radi proučavanja i pretresanja pojedinih pitanja iz djelokruga Osnovne zajednice, pripreme Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata i odluka, praćenja sprovođenja utvrđene politike u oblasti zaposlenosti i zapošljavanja, društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma, priprema za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu, Skupština Osnovne zajednice obrazuje stalne i povremene odbore i komisije.

Član 80.

Skupština Osnovne zajednice obrazuje sljedeće stalne komisije i odbore:

1. Komisiju za kadrovska pitanja;
2. Odbor za opštenarodnu odbranu i društvenu samozaštitu;
3. Arbitražnu komisiju.

Član 81.

U komisije i odbore, Skupština Osnovne zajednice imenuje članove iz reda svojih delegata.

U zavisnosti od vrste i karaktera poslova i zadataka u odbore i komisije iz prethodnog stava mogu se imenovati i drugi članovi delegacija, predstavnici organa društveno-političkih organizacija, predstavnici zainteresovanih samoupravnih organizacija i zajednica i drugi stručni i javni radnici.

Član 82.

Za proučavanje odvedjenih pitanja i priprema prijedloga opštih i pojedinačnih akata i odluka od zajedničkog interesa, Skupština Osnovne zajednice i Skupština Zajednice

moгу obrazovati zajedničke odbore i komisije.

Član 83.

Odlukom o izboru članova komisija i odbora određuje se broj članova i njihov sastav, djelokrug i ostala pitanja od značaja za rad komisija i odbora, saglasno opštim propisima, Samoupravnom sporazumu o osnivanju i samoupravnim opštim aktima Zajednice i Osnovne zajednice.

Odbori i komisije rade u sjednicama.

d/ Kontrola ostvarivanja samoupravnih prava radnih ljudi

Član 84.

Radi ostvarivanja i zaštite svojih samoupravnih prava radnici organizovani u Osnovnoj zajednici imaju pravo i dužnost da ostvaruju samoupravnu radničku kontrolu neposredno, preko organa upravljanja Osnovne zajednice i preko Odbora samoupravne radničke kontrole koji se obrazuje u Osnovnoj zajednici.

e/ Neposredna kontrola i kontrola pravilnosti rada organa upravljanja

Član 85.

Radnici neposredno ostvaruju kontrolu nad radom Osnovne zajednice i organa upravljanja Osnovne zajednice:

1. upoznavanjem sa opštim aktima Osnovne zajednice koji se po odredbama zakona i ovog Statuta objavljuju u sredstvima javnog informisanja;
2. upoznavanjem sa materijalima pripremljenim za sjednicu Skupštine i drugih organa upravljanja Osnovne zajednice, a u okviru svoje delegacije;

3. upoznavanjem sa radom organa upravljanja Osnovne zajednice, izvršenjem godišnjeg programa rada, finansijskog plana, izvještajem o radu i završnim računom.

Kontrolu pravilnosti rada Izvršnog odbora i drugih organa upravljanja vrši Skupština Osnovne zajednice, za izvršenje pojedinih zadataka kontrole pravilnosti rada navedenih organa, Skupština može imenovati posebnu komisiju.

f/ Odbor samoupravne radničke kontrole

Član 36.

Radi što potpunijeg ostvarivanja samoupravnih prava radnika, dužnosti i odgovornosti utvrdjenih Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom, obrazuje se Odbor samoupravne radničke kontrole.

Odbor samoupravne radničke kontrole je samostalni organ Osnovne zajednice.

Član 37.

Odbor samoupravne radničke kontrole ima 5 članova, od čega najmanje polovina radnika zaposlenih u privrednim djelatnostima.

Članove Odbora samoupravne radničke kontrole neposredno biraju radnici u osnovnim i drugim organizacijama udruženog rada i drugim samoupravnim organizacijama i zajednicama.

Odluku o izboru, vremenu u kojem će se provesti izbori i načinu održavanja izbora za izbor članova Odbora samoupravne radničke kontrole, donosi Skupština Osnovne zajednice u saradnji sa Opštinskom konferencijom Socijalističkog saveza i Opštinskim vijećem Saveza sindikata.

Mandat članova Odbora samoupravne radničke kontrole traje četiri godine.

Funkcija članova Odbora samoupravne radničke kontrole nespojiva je sa funkcijom delegata u Skupštini Osnovne zajednice.

Član 88.

Odbor samoupravne radničke kontrole bira predsjednika Odbora i njegovog zamjenika iz svojih redova.

Predsjednik Odbora predlaže dnevni red sjednice i rukovodi radom sjednice.

Predsjednik Odbora saziva sjednicu Odbora po svojoj inicijativi ili na prijedlog organa samoupravne radničke kontrole osnovne organizacije udruženog rada, Zajednice, Komisije za društveni nadzor društveno-političke zajednice i društvenog pravobranioca samoupravljanja.

Predsjednik Odbora dužan je da sazove sjednicu Odbora na zahtjev najmanje 1/3 članova Odbora.

Član 89.

Odbor samoupravne radničke kontrole radi u sjednicama i može obavljati svoje funkcije i donositi zaključke ako je na sjednici prisutna većina članova.

Odbor samoupravne radničke kontrole zauzima stavove i donosi zaključke većinom glasova prisutnih članova.

Član 90.

Odbor samoupravne radničke kontrole po sopstvenoj inicijativi ili na inicijativu radnika, organizacija i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, ili državnih organa, ima prava i dužnosti da vrši kontrolu u pogledu:

1. pravilnog sprovođenja odredaba Samoupravnog sporazuma o osnivanju, Društvenog dogovora o zapošljavanju Statuta Zajednice i ovog Statuta, odluka i drugih opštih akata Skupštine Osnovne zajednice i njenih organa, društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma koje je zaključila Skupština Osnovne zajednice;
2. odgovornog i društveno cjelishodnog rada samoupravnih organa Osnovne zajednice;
3. racionalnog, ekonomičnog i namjenskog korišćenja sredstava sa kojima raspolaže Osnovna zajednica u izvršavanju plana Osnovne zajednice;
4. izvršavanje poslova i zadataka Osnovne zajednice.

Odbor samoupravne radničke kontrole može razmatrati predstavke i pritužbe upućene Osnovnoj zajednici i o svom stavu obavještavati odgovarajuće organe, organizacije ili pojedince.

Član 91.

Odbor samoupravne radničke kontrole ima pravo i dužnost da o uočenim pojavama obavijesti Skupštinu ili druge organe Skupštine Osnovne zajednice i da im predloži preduzimanje odgovarajućih mjera. Skupština ili drugi organi Skupštine Osnovne zajednice dužni su da razmotre nalaze i mišljenja Odbora samoupravne radničke kontrole i preduzumu odgovarajuće mjere.

Odbor samoupravne radničke kontrole saradjuje i sa organima društvenog nadzora, društvenim i drugim organima, a može im dostaviti svoje nalaze i mišljenja i predlagati preduzimanje određenih radnji ili mjera u okviru njihove nadležnosti, ako preduzimanje tih radnji ili mjera nije u nadležnosti nekog od organa Osnovne zajednice.

Član 92.

Odbor samoupravne radničke kontrole neposredno saradjuje sa Odborom samoupravne radničke kontrole Zajednice u cilju međusobnog uskladjivanja rada ili u cilju preduzimanja određenih mjera od zajedničkog interesa.

Odbor samoupravne radničke kontrole neposredno saradjuje sa organom samoupravne radničke kontrole organizacije udruženog rada kada se u okviru Osnovne zajednice razmatraju pitanja od interesa za tu organizaciju i može zajednički sa tim organom, predložiti samoupravnim organima te organizacije preduzimanje određenih radnji ili mjera u okviru njihove nadležnosti.

Član 93.

Odbor samoupravne radničke kontrole ima pravo da zatraži od Skupštine Osnovne zajednice i njenih organa, da mu podnesu na uvid dokumentaciju ili podatke kojima Osnovna zajednica raspolaže.

U slučaju kada razmatra racionalno, ekonomično ili namjensko korištenje sredstava Osnovne zajednice i izvršenje utvrdjenog programa od strane korisnika tih sredstava, Odbor samoupravne radničke kontrole ima pravo da zatraži na uvid dokumentaciju korisnika i stavljanje na raspolaganje određenih podataka radi utvrdjivanje činjeničkog stanja.

Član 94.

Radi utvrđivanja činjeničkog stanja po određenom pitanju, Odbor samoupravne radničke kontrole, može obrazovati radne grupe sastavljene od članova Odbora ili sporazumno sa drugim organima samoupravne radničke kontrole Zajednice i organizacija udruženog rada i drugih samoupravnih organizacija i zajednica, obrazovati zajedničke radne grupe.

Član 95.

Skupština Osnovne zajednice i Izvršni odbor Skupštine Osnovne zajednice dužni su da podstiču rad Odbora samoupravne radničke kontrole i da mu pružaju pomoć u vršenju njegove funkcije i da preko inokosnog poslovnog organa Zajednice obezbijede obavljanje administrativno-stručnih poslova za potreba Odbora samoupravne radničke kontrole.

VI. FINANSIJSKO POSLOVANJE OSNOVNE ZAJEDNICE

Član 96.

U skladu sa Samoupravnim sporazumom o osnivanju, Statutom Zajednice, Samoupravnim sporazumom o ostvarivanju o ostvarivanju principa uzajamnosti i solidarnosti, finansijskim planom Zajednice i ovim Statutom, finansiranje djelatnosti Osnovne zajednice vrši se iz udruženih sredstava kojima raspolaže Osnovna zajednica.

Član 97.

Sredstva kojima raspolaže Osnovna zajednica raspoređuju se finansijskim planom na: sredstva za stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju i pripremanje radnika za zapošljavanje učešće u udruživanju sredstava radi proširivanja mogućnosti zapošljavanja sa organizacijama, za rad samoupravnih organa i informisanje, i za druge svrhe u skladu sa zakonom, finansijskim planom i drugim samoupravnim opštim aktima Zajednice, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice.

Iz sredstava doprinosa koja radnici organizovani u Osnovnoj zajednici izdvajaju, Osnovna zajednica je dužna preventivno da obezbijedi sredstva za solidarno ostvarivanje prava po osnovu socijalne sigurnosti za vrijeme privremene nezaposlenosti, sredstva za izvršenje poslova i zadataka od zajedničkog interesa za sve radnike Zajednice i sredstva za rad Stručne službe.

Član 98.

Finansijski plan donosi Skupština Osnovne zajednice po pravilu do kraja kalendarske godine za narednu godinu na prijedlog Izvršnog odbora.

Ako se iz opravdanih razloga finansijski plan ne može donijeti u roku iz prethodnog stava, privremeno finansiranje Osnovne zajednice vrši se na osnovu Sporazuma o ostvarivanju principa uzajamnosti i solidarnosti iz prethodne godine, a najduže do isteka prvog tromjesečja za tekuću godinu.

Član 99.

Samoupravni sporazum organizacije udruženog rada i druge samoupravne organizacije i zajednice mogu udružiti u Osnovnoj zajednici posebna sredstva za zapošljavanje, stručno osposobljavanje i prekvalifikaciju radnika kada usljed tehnoloških i ekonomskih razloga prestane potreba za njihovim radom, kao i za stvaranje uslova za zapošljavanje radnika van područja Osnovne zajednice.

Ovim sredstvima saglasno Samoupravnom sporazumu o udruživanju raspolaže Skupština Osnovne zajednice.

Član 100.

Finansijsko poslovanje Osnovne zajednice, odgovornosti i ovlaštenja za izvršenje finansijskih odluka, organizacija finansijskog poslovanja vrši se u skladu sa zakonom i drugim opštim propisima, a uređuje se posebnim samoupravnim opštim aktom.

Osnovna zajednica može se sporazumjeti sa drugim osnovnim zajednicama u okviru Zajednice i Zajednicom da se materijalno-finansijsko poslovanje uredi jedinstvenim opštim aktom koji donosi Skupština zajednice za Zajednicu i sve osnovne zajednice u njenom sastavu.

VII. PRAVA RADNIH LJUDI ZA VRIJEME PRIVREMENE NEZAPOSLENOSTI

Član 101.

Radnici u Osnovnoj zajednici za vrijeme privremene nezaposlenosti, na osnovu svog minulog rada, na načelima uzajamnosti i solidarnosti, imaju prava utvrđena zakonom, Statutom Zajednice, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštim aktima Osnovne zajednice i Zajednice.

Član 102.

O pravima radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti u prvom stepenu po postupku odredjenom zakonom i samoupravnim opštim aktima rješava sekretar Zajednice ili lice koje on ovlasti.

O žalbi izjavljenoj protiv prvostepenog rješenja o pravu radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti rješava Komisija za rješavanje po žalbama Skupštine Zajednice.

VIII. ODGOVORNOST ZA OSTVARIVANJE PRAVA I OBAVEZA

Član 103.

Delegat u Skupštini Osnovne zajednice i njenim organima odgovoran je za istinito i potpuno iznošenje na sjednici Skupštine Osnovne zajednice i njenih organa, stavova radnika i delegacije koja ga je izabrala za delegata u Skupštini Osnovne zajednice o pitanjima o kojima se raspravlja i odlučuje u Osnovnoj zajednici, za blagovremeno, istinito i potpuno upoznavanje svoje delegacije o stavovima, zaključcima, odlukama organa Osnovne zajednice, za aktivno učešće u radu organa Osnovne zajednice, kao i za aktivnu saradnju sa drugim delegatima u postupku usaglašavanja stavova i mišljenja delegacija.

Skupština Osnovne zajednice odgovorna je za svoj rad radnicima koji su se organizovali u Osnovnoj zajednici.

Članovi Izvršnog odbora i lice ovlašćeno za zastupanje Osnovne zajednice odgovorni su Skupštini osnovne zajednice za svoj rad i društvenoj zajednici za zakonitost rada i poslovanja Osnovne zajednice, za blagovremeno i zakonito ostvarivanje prava radnika za vrijeme privremene nezaposlenosti, za namjensko korištenje sredstava Osnovne zajednice, za tačno, blagovremeno, potpuno i istinito informisanje Skupštine Osnovne zajednice, za tačnost, potpunost i istinitost podataka na kojima se zasnivaju prijedlozi odluka, te za cjelishodnost i racionalnost predlaganja odgovarajućih rješenja.

Član 105.

Odbor samoupravne radničke kontrole za svoj rad neposredno je odgovoran radnicima i društvenoj zajednici, a naročito u pogledu pravovremenog i efikasnog vršenja kontrole zakonitosti i pravilnosti rada organa Osnovne zajednice, provođenja samoupravnih opštih akata Osnovne zajednice, namjenskog, odgovornog i ekonomski svrsishodnog korištenja sredstava, ostvarivanja prava radnika, te u pogledu pravovremenog obavještanja radnika o utvrdjenim nepravilnostima u radu i preduzimanju mjera kod nadležnih organa za otklanjanje uočenih nedostataka.

Za povredu prava samoupravljanja utvrdjenih ovim Statutom i nepridržavanja odredaba odgovornosti za izvršenje svih obaveza može, pored mjera opoziva, Odbor samoupravne radničke kontrole, poduzeti mjere pokretanja inicijative kod nadležnog organa društveno-političke zajednice, odnosno organizacije i druge mjere utvrdjene opštim propisima.

IX. POSTUPAK I NAČIN DONOŠENJA SAMOUPRAVNIH OPŠTIH AKATA

Član-106.

Radnici u Osnovnoj zajednici ravnopravno uređuju medjusobne odnose i usklađuju zajedničke i opšte interese društvenim dogovaranjem i samoupravnim sporazumijevanjem.

Skupština Osnovne zajednice određene društveno-ekonomske odnose uređuje zaključivanjem društvenih dogovora i samoupravnih sporazuma u skladu sa Ustavom, zakonom i ovim Statutom, a svojom aktivnošću i djelovanjem omogućuje i podstiče razvijanje raznovrsnih oblika i metoda društvenog dogovaranja i samoupravnog sporazumijevanja.

Član 107.

Osnovna zajednica može biti učesnik u zaključivanju društvenog dogovora ili pokretač inicijative za donošenje društvenog dogovora o pitanjima koja su od posebnog značaja za oblasti zaposlenosti i zapošljavanja.

Društveni dogovor u ime Osnovne zajednice zaključuje Skupština Osnovne zajednice.

Član 108.

Ako je dat prijedlog za pokretanje postupka za donošenje društvenog dogovora u kojem učestvuje i Osnovna zajednica, Skupština Osnovne zajednice dužan je da prijedlog razmotri i o svom stavu obavijesti podnosioca prijedloga.

Osnovna zajednica može dati inicijativu ili predložiti pokretanje postupka za donošenje društvenog dogovora u cilju uskladjivanja zajedničkih interesa i potreba radnika u oblasti zaposlenosti i zapošljavanju ili uređivanja drugih odnosa u ovoj oblasti koji su od šireg interesa za radnike i radne ljude u opštini.

Član 109.

Inicijativu za zaključivanje samoupravnog sporazuma iz oblasti zaposlenosti i zapošljavanja mogu pokrenuti radnici u organizaciji, drugoj samoupravnoj organizaciji i zajednici, organi društveno-političkih organizacija u opštini, Skupština opštine, Skupština Osnovne zajednice i Skupštine Zajednice za zapošljavanje.

Član 110.

Zavisno od predmeta samoupravnog sporazmijevanja, samoupravni sporazumom se utvrđuju međusobna prava i obaveze potpisnika, odgovornost za izvršenje zadataka utvrđenih sporazumom, sankcije za nepoštovanje ili neposrovođenje odredaba sporazuma, način praćenja i sprovođenja odredaba sporazuma, kao i druga pitanja za koja potpisnici ocijene da ih sporazumom treba urediti.

Član 111.

Samoupravni sporazum se umjesto neposrednog potpisivanja može zaključiti i deponovanjem potpisnih i ovjerenih odluka ovlaštenih organa o zaključivanju samoupravnog

sporazuma. Deponovanje odluka o zaključivanju vrši se kod organizacije ili organa određenog samoupravnim sporazumom.

Član 112.

Odredbe Statuta Osnovne zajednice moraju biti u saglasnosti sa Ustavom, zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju i Statutom Zajednice.

Odredbe opštih akata Osnovne zajednice moraju biti u saglasnosti sa ovim Statutom.

Član 113.

Statut Osnovne zajednice potvrđuje Skupština opštine.

Izmjene i dopune Statuta Osnovne zajednice pokreću se:

- kada to zaključi Skupština Osnovne zajednice po svojoj inicijativi;
- na prijedlog najmanje jedne trećine delegata u Skupštini Osnovne zajednice;
- na prijedlog Skupštine opštine /vijeće/;
- opštinska konferencija SSRN i Opštinsko sindikalno vijeće.

O pokretanju postupka za izmjenu i dopunu Statuta odlučuje Skupština Osnovne zajednice i imenuje komisiju i određuje rok za izradu prijedloga nacrtu izmjena i dopuna Statuta.

Član 114.

Nacrt izmjena i dopuna Statuta, postupak javne rasprave i postupak utvrđivanja prijedloga i odlučivanja vrši se saglasnosno odredbama o donošenju Statuta.

Član 115.

U Osnovnoj zajednici se donose sljedeći samoupravni opšti akti i drugi opšti akti:

- Statut Osnovne zajednice;
- Poslovnik o radu Skupštine Osnovne zajednice i njenih organa;

- Poslovnik o finansijskom poslovanju, ako nije donesen zajednički i jedinstven opšti akt za Zajednicu;
- Pravilnik o radu samoupravne radničke kontrole;
- Završni račun Osnovne zajednice za poslovnu godinu;
- Finansijski plan Osnovne zajednice za tekuću godinu;
- Srednjoročni plan Osnovne zajednice;
- Program izvršenja poslova i zadataka utvrdjenih u Srednjoročnom planu Osnovne zajednice - godišnji program rada;
- druge opšte akte saglasno samoupravnim pravima i dužnostima Osnovne zajednice utvrdjenim zakonom, drugim opštim propisima i samoupravnim sporazumima.

Član 116.

Nacrte opštih akata kao i nacрте samoupravnih opštih akata utvrđuje Izvršni odbor Skupštine Osnovne zajednice.

Opšta akta čiji se nacrti obavezno upućuju na javnu raspravu, po protoku javne rasprave, razmatra Izvršni odbor, sumira primjedbe i prijedloge, te utvrđuje prijedloge opšteg akta i dostavlja ga Skupštini Osnovne zajednice radi razmatranja i usvajanja sa obrazloženjem koje obavezno sadrži pregled primjedbi, mišljenja i prijedloga koji su u postupku javne rasprave o nacrtu dostavljeni i obrazloženje zašto pojedini prijedlozi i mišljenja nisu prihvaćeni.

Član 117.

Opšta akta koja se u nacrtu ne upućuju na javnu raspravu, kao nacrt utvrdjen od Izvršnog odbora dostavljaju se Skupštini Osnovne zajednice. Ukoliko Skupština Osnovne zajednice prihvati nacrt opšteg akta bez bitnih primjedbi i izmjena, može na istoj sjednici na kojoj je razmatran nacrt opšteg akta, da ga usvoji.

Član 118.

Inicijativu za pokretanje postupka za donošenje opštih akata ili za izmjenu i dopunu, može pokrenuti delegacija organizacije i druge samoupravne organizacije ili zajednice, delegat u Skupštini Osnovne zajednice, Odbor samoupravne radničke kontrole, Izvršni

odbor Skupštine Osnovne zajednice i drugi samoupravni i društveno-politički organi i organizacije utvrđjeni ovim Statutom.

Član 119.

O pokretanju postupka za donošenje, izmjenu ili dopunu opšteg akta odlučuje Skupština Osnovne zajednice.

Ukoliko Skupština Osnovne zajednice ne usvoji inicijativu dužan je obavijestiti podnosioca inicijative o razlozima njenog neprihvatanja.

Član 120.

Samoupravna opšta akta i opšta akta kojima se uređuju prava i obaveze radnika, radnih ljudi, objav lju-ju se u javnom glasilu opštine ili na oglasnoj ploči, a druga opšta akta na način i postupku koji utvrdi Skupština Osnovne zajednice.

Samoupravni opšti akti i drugi opšti akti stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja.

Izuzetno od odredbe iz prethodnog stava, ako postoje opravdani razlozi, interesi i potrebe, opšti akti mogu stupiti na snagu narednog dana od dana donošenja, o čemu odluku donosi Skupština Osnovne zajednice.

X. OPŠTENARODNA ODBRANA I DRUŠTVENA SAMOZAŠTITA

Član 121.

Osnovna zajednica ima pravo i dužnost odbrane i društvene samozaštite zemlje i u tu svrhu za vrijeme mira vrši pripreme za odbranu, život i rad u ratnim uslovima i utvrđuje mjere i realizaciju mjera u ostvarivanju društvene samozaštite.

Pripreme iz prethodnog stava Osnovna zajednica obavlja u skladu sa zakonom, drugim propisima, smjernicama i uputama nadležnih organa, ovog Statuta i drugih samoupravnih opštih akata, saglasno svojim poslovima i zadacima.

Član 122.

Pripreme u pogledu odbrane civilne zaštite i društvene samozaštite u Osnovnoj zajednici, zasni-
vaju se na jedinstvenim procjenama, mogućnostima i
potrebama djelovanja Osnovne zajednice u slučaju ne-
posredne ratne opasnosti ili rata, u skladu sa odgov-
arajućim promjenama društveno-političke zajednice i
u skladu sa ciljevima društvene samozaštite kao fun-
kcije socijalističkog samoupravnog društva.

Član 123.

O mjerama Osnovne zajednice za narodnu odbranu
i civilnu zaštitu kao zajedničkim poslovima odlučuje
Skupština Osnovne zajednice.

U slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata
ako ne postoji mogućnost da Skupština Osnovne zajednice
donese odluku o mjerama odlučuje Odbor za narodnu odbr-
anu i društvenu samozaštitu.

Član 124.

Skupština Osnovne zajednice u okviru svojih pra-
va i ovlaštenja u opštenarodno odbrani i društvenoj samo-
zaštiti obavlja sljedeće poslove i zadatke:

1. odlučuje o oblicima i načinu pripremanja Osnovne zaje-
dnice za rad u ratu;
2. utvrđuje planove i pripreme mjera u oblasti narodne
odbrane i civilne zaštite u ratu;
3. prema planu društveno-političke zajednice, osnovna je-
dinice civilne zaštite i jedinice narodne odbrane Osnov-
ne zajednice, posebno, ili u zajednici s drugim organi-
zacijama;
4. odlučuje o izdvajanju finansijskih sredstava za narod-
nu odbranu i civilnu zaštitu;
5. odlučuje o udruživanju sredstava Osnovne zajednice sa
sredstvima drugih organizacija udruženog rada i društ-
veno-političkih zajednica u svrhu narodne odbrane i
civilne zaštite;
6. odlučuje o stručnom osposobljavanju odgovarajućih kadrova
za potrebe narodne odbrane i civilne zaštite.

7. odlučuje o podacima iz oblasti narodne odbrane i civilne zaštite koji se smatraju tajnom, te o mjerama za čuvanje tajne;
8. donosi i druge odluke u vezi narodne odbrane i civilne zaštite u skladu sa zakonom, drugim propisima, te saujernicama i uputstvima nadležnih organa.

Odluke Skupštine Osnovne zajednice iz prethodnog stava obavezne su za sve organe Osnovne zajednice i radnike dijela Stručne službe koji obavljaju poslove za potrebe Osnovne zajednice.

Član 125.

Odbor za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu:

1. izvršava odluke i njene Skupštine Osnovne zajednice i odluku u vezi s pripremanjem za narodnu odbranu i rad u slučaju rata;
2. rukovodi provođenjem organizacija i priprema za narodnu odbranu, kontrole izradu ratnog i razvojnog plana, finansiranja i drugih dokumenata narodne odbrane, kao i poduzimanje posebnih mjera za rad, život i otpor u slučaju rata;
3. izdaje stručne upute radnicima Stručne službe ovlaštenim za vršenje poslova narodne odbrane i vrši nadzor nad njihovim radom;
4. rukovodi pripremanjem jedinica civilne zaštite i stara se o izvršenju određenih mjera i zadataka u miru, u slučaju neposredne ratne opasnosti ili rata;
5. osigurava provođenje odluka i drugih akata komisije za narodnu odbranu i drugih organa društveno-političkih zajednica u oblasti narodne odbrane;
6. upoznaće nadležne organe društveno-političkih zajednica sa planovima i programima razvoja Osnovne zajednice od značaja za odbranu zemlje i postupa po njihovim zahtjevima zbog zadovoljenja potreba narodne odbrane;

7. izvještava Skupštinu Osnovne zajednice i nadležne organe društveno-političkih zajednica o stanju i sprovođenju priprema za narodnu odbranu, potrebnih mjera za rad, život i otpor u ratu;
8. odgovoran je za sprovođenje priprema za narodnu odbranu, mjera za rad, životni otpor u slučaju rata, za zaštitu i čuvanje podataka i obavještenja od interesa za narodnu odbranu koji su kao tajna samoupravnih opštih akta Osnovne zajednice propisani, ili su propisani tajnom od nadležnih organa, ili koji se ne mogu javno razmatrati.
9. utvrđuje prijedloge odluka, planova i mjera iz samoupravnih opštih akata iz oblasti narodne odbrane, civilne zaštite i društvene samozaštite;
10. izvršava odluke Skupštine Osnovne zajednice, društveno-političkih zajednica i drugih organa i preduzima mjere za njihovo izvršenje;
11. saraduje sa odborom za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu osnovnih zajednica, samoupravnih organizacija i organa u cilju preduzimanje zajedničkih mjera u slučaju ratne opasnosti, rata, elementarnih nepogoda i opasnosti;
12. utvrđuje prijedlog sredstava i opreme za sprovođenje priprema Osnovne zajednice za narodnu odbranu, civilnu zaštitu i društvenu samozaštitu;
13. u slučaju rata ili neposrednu ratne opasnosti, kada se Skupština Osnovne zajednice ne može sastati, komisija obavlja sve poslove iz nadležnosti Skupštine Osnovne zajednice;
14. najmanje jedanput godišnje podnosi izvještaj Skupštini Osnovne zajednice o stanju priprema Osnovne zajednice za narodnu odbranu, civilnu zaštitu i društvenu samozaštitu;
15. vrši i druge poslove utvrđene zakonom, ovim Statutom i drugim samoupravnim opštih aktima Osnovne zajednice.

Član 126.

Organi Osnovne zajednice nastavljaju sa radom i u slučaju rata ili neposredne ratne opasnosti ako to zakonom nije drugačije uređeno.

U ratu ili u slučaju neposredne ratne opasnosti ako ne postoji mogućnost da se sastane Skupština Osnovne zajednice ili Odbor za narodnu odbranu, a to zahtjeva prirodu i hitnost ratne situacije, Izvršni odbor vrši sve poslove iz nadležnosti Skupštine.

Izvršni odbor dužan je da sva akta i odluke koje je donio ili druge mjere koje je poduzeo u vršenju poslova iz nadležnosti Skupštine Osnovne zajednice podnose Skupštinu Osnovne zajednice na potvrdu čim ona bude u mogućnosti da se sastane.

Član 127.

Odbor za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu imenuje Skupština Osnovne zajednice iz reda delegata u Skupštini.

Lice ovlašćeno za zastupanje Osnovne zajednice može biti član Odbora.

Skupština Osnovne zajednice imenuje Odbor za narodnu odbranu i društvenu samozaštitu na prijedlog Komisije za kadrovska pitanja Skupštine i Aktiva Saveza komunista delegata u Skupštini Osnovne zajednice.

Član 128.

Smatra se, u smislu ovog Statuta, da je Osnovna zajednica oštetila društvene interese:

1. ako ne donese plan i program djelatnosti i samoupravna opšta akta u roku odredjenom zakonom, Samoupravnim sporazumom o osnivanju i ovim Statutom;
2. ako rasporedjivanjem sredstava u nenamjenske svrhe naruši utvrdjene odnose ili ošteti interese organizacije i drugih samoupravnih organizacija i zajednica;
3. ako društvena sredstva necjelishodno koristi;
4. ako ne ostvaruje zadatke iz opštenarodne odbrane i društvene samozaštite;
5. ako onemogućí rad Odbora samoupravne radničke kontrole;
6. ako nije obezbijedjeno redovno, blagovremeno, istinito i potpuno obavješćavanje privremeno nezaposlenih radnika o poslovima i zadacima za koje se traži radnici, kao i o pitanjima i odnosima koji su od značaja za ostvarivanje samoupravnih prava radnika u Osnovnoj zajednici;

7. ako u propisanom roku ne podnese krivičnu prijavu protiv pojedinca ili ne pokrene prekršajni postupak protiv organizacija i odgovornih lica za prekršaj odredbi Zakona o zapošljavanju;
8. ako u drugim slučajevima, predviđenim zakonom, samoupravnim sporazumom i ovim Statutom, ne preduzme potrebne mjere radi izvršenja poslova i zadataka.

XI. POSLOVNA I SLUŽBENA TAJNA

Član 129.

Poslovnom i službenom tajnom smatraju se podaci, dokumenti i isprave koji su kao tajne utvrđeni zakonom i drugim propisima, Samoupravnim sporazumom o osnivanju, ovim Statutom i drugim samoupravnim aktima Zajednice i Osnovne zajednice.

Član 130.

Poslovnom, odnosno službenom tajnom u smislu odredaba iz prethodnog člana smatraju se naročito podaci:

- koje nadležni organi Osnovne zajednice proglase službenom tajnom;
- koji su u vezi s narodnom odbranom, civilnom zaštitom i društvenom zaštitom, označeni kao službena, odnosno vojna tajna;
- koji sadrže ponude za konkurse ili javno nadmetanje do objavljivanja rezultata konkursa odnosno javnog nadmetanja;
- svi podaci koji se odnose na zapošljavanje radnika u inostranstvu ako se proglase poslovnom tajnom;
- svi podaci za koje se Osnovna zajednica obavezala da ih neće objavljivati ili za koje nadležni organi Osnovne zajednice odluče da se ne mogu objavljivati i saopštavati.

Član 131.

Dokumenti, podaci i druge isprave koji se smatraju poslovnom ili službenom tajnom moraju se posebno čuvati i ne smiju se saopštavati ni učiniti dostupnim neovlaštenim licima.

Kad nadležni organi u Osnovnoj zajednici na svojim sjednicama razmatraju pitanja koja se smatraju poslovnom ili službenom tajnom mogu odlučiti da sjednicu održe bez prisustva javnosti.

Član 132.

Svaki delegat u organima upravljanja Osnovne zajednice i svaki radnik zajedničke Stručne službe dužan je čuvati poslovnu i službenu tajnu i u svemu postupati po odredbama opštih propisa, ovog Statuta i drugih opštih i pojedinačnih akata Zajednice i Osnovne zajednice ili nadležnih organa društveno-političke zajednice, kojima se regulišu pitanja u vezi sa poslovnom odnosu službenom tajnom.

Dužnost čuvanja poslovne ili službene tajne traje i po prestanku svojstva delegata u organima upravljanja Osnovne zajednice, odnosno i po prestanku svojstva radnika u udruženom radu u zajedničkoj Stručnoj službi.

XII. OBAVLJANJE ADMINISTRATIVNIH,
STRUČNIH I DRUGIH POSLOVA ZA
OSNOVNU ZAJEDNICU

Član 133.

U cilju obavljanja funkcija Osnovne zajednice, racionalnog, efikasnog i ekonomičnog poslovanja Osnovne zajednice, stručne, administrativne i druge poslove, Osnovna zajednica povjerava jedinstvenoj i zajedničkoj Stručnoj službi koja se obrazuje u okviru Zajednice.

Član 134.

Medjusobni odnosi Osnovne zajednice i Radne zajednice Stručne službe koju obrazuje Zajednica, regulišu se Samoupravnim sporazumom o medjusobnim pravima, obavezama i odgovornostima koji zaključuju

Osnovna zajednica i Zajednica sa Radnom zajednicom
Stručne službe.

Član 135.

Skupština Osnovne zajednice ocjenjuje rad
Stručne službe - dijela koji obavlja poslove za
Osnovnu zajednicu i daje preporuke i smjernice za
njen rad.

XIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 136.

Ovaj Statut stupa na snagu kada ga potvrdi
Skupština opštine, a primjenjivaće se osmog dana od
dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine
Lopare".

SKUPŠTINA OSNOVNE ZAJEDNICE
ZA ZAPOS LJAVANJE
L O P A R E

Broj: 165/78.

Datum: 4.12.1978. godine

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:

Mitrić Mićo, s.r.

Na osnovu člana 14. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju sredstava za stambene potrebe u samoupravnim interesnim zajednicama u stambenoj oblasti ("Službeni list SR BiH", broj: 13/74/ i člana 6. stav 4. Statuta Samoupravne interesne zajednice iz stambene oblasti Lopare ("Službeni glasnik opštine Lopare", broj: 10/75/, Skupština Samoupravne interesne zajednice iz stambene oblasti Lopare na sjednici od 23. o4. 1979. godine

d o n o s i

O D L U K U

O INVESTICIONOM I TEKUĆEM ODRŽAVANJU STAMBENIH ZGRADA I POSLOVNIH PROSTORIJA

Član 1.

Za čuvanje i održavanje stambenih zgrada u smislu člana 14. stav 5. Zakona o izdvajanju i usmjeravanju sredstava za stambene potrebe i o Samoupravnim interesnim zajednicama iz stambene oblasti, ovom odlukom određuju se normativi za održavanje stambenih zgrada i stanova i pobliže se određuje koji radovi spadaju u investiciono, a koji u tekuće održavanje stambenih zgrada i stanova.

Odredbе ove Odluke odnose se na stambene zgrade i stanove u društvenoj svojini na području Opštine Lopare.

Član 2.

Investiciono održavanje stambenih zgrada i stanova vrši se na teret sredstava Samoupravna interesne zajednice iz stambene oblasti Lopare, izdvojenih u tu svrhu iz stanarine i zakupnine.

Tekuće održavanje zajedničkih dijelova i uređjaja u stambenoj zgradi i troškovi upravljanja zgradom vrši se na teret sredstava zgrade izdvojenih u te svrhe iz stanarine i zakupnine.

Troškove tekućeg održavanja stana snosi korisnik stana. Ovi troškovi ne uračunavaju se u stanarinu.

Član 3.

Pod investicionim održavanjem stambenih zgrada i stanova po odredbama ove Odluke podrazumijeva se zamjena elemenata konstrukcije ili dijelova konstrukcije i opreme zgrada (velike i srednje opravke), kojim se obezbjeđuje njihova normalna upotreba u predviđenom vijeku trajanja.

U smislu prethodnog stava kao redovi investicionog održavanja stambenih zgrada i stanova smatraju se sledeći:

- pretresanje i opravka krova, kao i zamjena krovne konstrukcije,
- zamjena instalacije vodovoda, kanalizacije, električne i zamjena dijelova na svim instalacijama, osim onih koje spadaju u obično održavanje stambenih zgrada i stanova,
- zamjena spoljne i unutrašnje stolarije, kao i spoljnih metalnih dijelova i elemenata zgrade,
- zamjena instalacije protivobrana,
- oprema, obnova i kroćenje-prskanje fasade i ostalih spoljnih dijelova zgrade, te malterisanje neomalterisanih fasada,
- zamjena i opravka stepeništa,
- zamjena eslanger i venecijaner roletni i prozorskih kapaka,
- farbanje i premazivanje zaštitnim sredstvima spoljne stolarije, eslanger roletni i prozorskih kapaka, kao i spoljnih metalnih dijelova zgrade,
- opravka, obnova vertikalne i horizontalne instalacije kao i izolacije na krovovima, terasama i sl.
- opravka tavanice,
- djelimična i potpuna izmjena podova u sobama i ostalim prostorima dotrajalih usled duge upotrebe, odnosno po isteku vijeka trajanja istim (ne odnosi se na podove oštećene od strane stakara, koji je nepravilnom upotrebom doprineo smanjenju vijeka trajanja),
- oblaganje novih dijelova kuhinje i WC-a sa teracom, plastičnim pločicama, emajlizanim lesonitom, keramičkim pločicama i slično,
- oprema kuhinje sanitarnim uređajima, kao i izrada zajedničkih česama u zgradi,
- oprema kupatila i WC-a sanitarnim uređajima (kada, klozetske šolja sa vodokotličen, bojler, umivaonik),
- izrada kućnih instalacija kanalizacije sa priključkom na gradsku mrežu ili septičku jamu,
- izrada vodovodne instalacije u zgradi, kao i izrada zajedničkih česama u dvorištu,
- izrada elektroinstalacije, kao i zamjena dotrajalih dijelova instalacije za uvođenje trofaznog voda

- izrada dimnjaka na stanovima i zgradama gdje nisu izgrađeni, kao i opravka postojećih dimnjaka,

- izvodjenje radova na otklanjanju vlage u zidovima i stanovima,

- izvodjenje gradjevinsko-zanatskih radova u stanovima gdje su zasnovani sustanarski odnosi u cilju ostvarenja posebnih gradjevinskih cjelina i razgraničenja sustanarskih odnosa,

- izmjena i opravka svih konstruktivnih dijelova zgrade (zidova, tavana konstrukcije, krovne konstrukcije, stepeništa, i stabilizacije temelja),

- radovi na izvodjenju drenaža, korizontalnih i vertikalnih izolacija, podruma i drugih radova na očuvanju podruma u ispravnom stanju,

- izrada šupa za smještaj ogreva van zgrade, kao i opravka vremenom oštećenih.

Ako usled izvršenja radova koji spadaju u investiciono održavanje stambenih zgrada i stanova, nastupe oštećenja čija bi opravka spadala u tekuće održavanje, troškovi opravke u tom slučaju mogu se izvršiti iz sredstava investicionog održavanja.

Otplata anuiteta po zajmovima utrošenim za opravke, odnosno investiciono održavanje stambenih zgrada i stanova, plaća se na teret sredstava izdvojenih za investiciono održavanje stambenih zgrada i stanova.

Član 4.

Odredbe prethodnog člana koje se odnose na zamjenu pojedinih elemenata i opreme u stanu terete sredstva investicionog održavanja kad je istekao njihov normalan vijek trajanja.

Zamjena pojedinih elemenata i opreme u stanu vrši se po isteku vijeka trajanja. Zamjena pojedinih elemenata može se vršiti i ranije, ako se komisijski utvrdi da oštećenje nije nastalo krivicom stanara.

Minimalni vijek trajanja pojedinih elemenata i opreme u stanu utvrđuje se:

<u>Naziv elementa i opreme</u>	<u>Vijek trajanja</u>
1. slavine na pritisak do 3 atm.	8 godina
2. slavine na pritisak preko 3 atm.	6 "
3. baterije za vodu (tuš baterije)	15 "
4. vodokotlić	30 "
5. WC šolja od porcelana	35 "

<u>Naziv elementa-opreme</u>	<u>Vijek trajanja</u>
6. umivaonik od porcelana	30 godina
7. emajlirani sudoper	30 "
8. kada	30 "
9. električni bojler	15 "
10. drveni pod	25 "
11. parket pod	60 "
12. keramičke pločice	50 "
13. vinaz pod	20 "
14. bojenje unutarnje stolarije	10 "
15. bojenje vanjske stolarije	7 "
16. krovni pokrivač	25 "
17. betonska kapa na dimnjaku	15 "
18. fasada	50 "
19. stolarija (prozori i vrata)	60 "
20. elektroinstalacija	50 "
21. instalacija vodovoda i kanaliz.	60 "
22. instalacija centr.grijanja	60 "
23. radijator čelični	25 "
24. radijator liveni	40 "
25. gromobranska instalacija	60 "
26. zajednička TV antena	50 "
27. zamjena platneni roletni	10 "
28. električna grijalica	15 "

Nosilac stanarskog prava snosi troškove opravki, koje u stanu ili drugim dijelovima zgrade ošteti svojom krivicom.

Član 5.

Investiciono održavanje stambenih zgrada vrši se po programu koji donosi Samcupravna interesna zajednica iz stamben. oblasti na osnovu stanja zgrade, koje se utvrđuju stručnim pregledom.

Pri utvrđivanju programa investicionog održavanja stambenih zgrada mora se voditi računa o prioritetu pojedinih radova.

Prioritet radova investicionog održavanja stambenih zgrada i stanova utvrđuje se ovim redom:

- saniranje zgrade,
- opravka krova i oluka,
- izolacija zgrade od vlage i vode,
- opravka elektroinstalacije,
- farbanje spoljne stolarije,
- opravka i krećenje fasade,
- ostale opravke i zamjena dotrajalih dijelova.

Član 6.

U tekuće održavanje stambenih zgrada spadaju sledeći radovi:

- krećenje i molovanje zajedničkih prostorija, farbanje stolarije u zajedničkim prostorijama i farbanje masnom bojom cokla, obloga stepenica u hodnicima i drugih zajedničkih prostorijama,
- opravka svih vrsta roletni i prozorskih krila u zajedničkim prostorijama,
- redovno održavanje svih instalacija i uređaja u zajedničkim prostorijama, kao i redovno održavanje i zamjena utikača, prekidača, osigurača i električnog zvonca u zajedničkim prostorijama,
- zamjena ključeva, opravka i zamjena brava i okova na stolariji i svih drugih instalacija u zajedničkim prostorijama,
- zamjena slavina, ventila na vodovodnim i drugim uređajima i instalacijama u zajedničkim prostorijama,
- redovno održavanje šahtova, slivnika, snegobrana, gromobrana i instalacije za provjetravanje zgrade,
- redovno održavanje i zamjena zajedničkih antena, dimnjačarskih vratašca i drugih dijelova na dimnjacima i skloništima za strujomjere i vodomjere,
- nabavka, opravka i zamjena kanti za otpatke,
- deratizacija i dezinfekcija zajedničkih prostorija,
- ošgušivanje odvodnih kanala, cijevi i slivnika u zajedničkim prostorijama,
- pojedinačna zamjena crepova i manjih dijelova krovnog pokrivača druge vrste,
- čišćenje dimnjaka u zgradama, kotlova centralnog grijanja i drugih ložišnih prostorija i uređaja u zajedničkim prostorijama,

- redovno održavanje zgrada, potpornih zidova, uređaja za trešenje tepiha, sušenje veša, te prilaznih staza i zelenila koje pripada zgradi,

- čišćenje i lemljenje oluka i drugih zaštitnih limova na krovu.

Iz sredstava za tekuće održavanje stambene zgrade isplaćuje se lični dohodak kuće pazitelja.

Iz sredstava za tekuće održavanje zgrada, stanova i poslovnih prostorija isplaćuje se premija za osiguranje zgrade od požara i drugih elementarnih nepogoda.

Član 7.

U tekuće održavanje stana, koje pada na teret stanara i neuračunava se u stanarinu, spadaju sledeći radovi:

- krčćenje i molovanje zidova u stanu,
- farbanje masnom bojom cokla u kuhinjama, kupatilima, klozetima i drugim prostorijama, kao i pojedinačna zamjena keramičkih pločica i drugih obloga,
- farbanje, poliranje i sl. unutrašnje stolarije i ugrađenog namještaja,
- čišćenje dimnjaka, šporeta i peći,
- redovno održavanje poda, čišćenje i struganje parketa, zamjena stakla i kita na prozorima, vratima i drugim zastaklenim mjestima,
- zamjena ključeva, opravka i zamjena brava i okova na stolariji,
- zamjena gurti i gajtana na roletnama, kao i opravka platneni roletni,
- zamjena klozetskih daski i guma ispod klozetske šolje uređaja, zamjena plovaka i gumica na vodovodnim i ostalim uređajima i instalacijama,
- redovno održavanje električnih i drugih uređaja, održavanje i zamjena utikača, prekidača, osigurača i električnog zvona,
- redovno čišćenje bojlera od kamenca,
- odgušivanje sanitarnih uređaja, odvodnih cijevi, slivnika i sifona,
- čišćenje stubišta,
- opravke zbog lošeg održavanja stana i oštećenja izazvanih od strane korisnika stana, odnosno zamjena pojedinih elemenata i opreme u stanu, kojim nije istekao normalni vijek trajanja.

Član 8.

Pored troškova tekućeg održavanja stana iz prethodnog člana, stanari (nosioci stanarskog prava) snose i sledeće poslove:

- za potrošnju vode,
- za osvetljenje zajedničkih prostorija,
- za zagrevanje prostorija, nabavku i dovoz goriva, odvoz šljake, izdatke na ložača i drugo,
- za potrošnju električne energije u stanu i za zajedničke uređaje u zgradi (perionica sušionica i sl).
- odvoz smeća i otpadaka.

Troškovi prethodnog stava raspoređuju se na nosioce stanarskog prava prema broju lica u njihovom stanu, dok troškovi vezani za grijanje, određuju se prema zapremini stana ukoliko ovlašteni organ stanara ne odredi drugi način plaćanja.

Član 9.

Tekuće održavanje stambene zgrade vrši se po programu koji za svaku godinu unaprijed donosi skup stanara, odnosno ovlašteni organ stanara, u skladu sa odredbama ove odluke.

Stanari neposredno ili preko svog orga upravljanja odlučuju o korištenju sredstava za tekuće održavanje.

Program tekućeg održavanja stanari su obavezni donijeti u toku januara mjeseca svake godine.

Ukoliko Program tekućeg održavanja stanova i stambenih zgrada ne donese organ upravljanja zgrade SIZ-e iz stambene oblasti je obavezna da donese program tekućeg održavanja na teret korisnika zgrade.

Član 10.

Stanar je dužan da pri korištenju stana postupa pažljivo, da čuva stan od kvara i oštećenja, a naročito uređaje i instalacije u stanu, kao i da o svom trošku izvodi radove koji po odredbama ove Odluke spadaju u tekuće održavanje stana.

Član 11.

Stanar je obavezan da na svoj trošak izvrši sve opravke u stanu i drugim dijelovima zgrade, koji su prouzrokovani njegovom krivicom ili krivicom člana njegova donaćinstva, njegova postanara ili drugog lica za koje on odgovoran.

Član 12.

Samoupravna interesnazajednica iz stambene oblasti u okviru sredstava određenih za tekuće održavanje stambene zgrade obavezna je izvršiti zaključke stanara, odnosno njihovog organa

upravljanja u granicama sredstava izdvojenih za tekuće održavanje zgrade.

Samoupravna interesna zajednica iz stambene oblasti odbiće izvršenje zaključaka stanara, odnosno njihovog organa upravljanja o raspolaganju sredstvima za tekuće održavanje, ako je zaključen protivno postojećim propisima.

Član 13.

Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje da važi Odluka o investicionom i tekućem održavanju stambenih zgrada i stanova broj: 05/1-4830/1 od 07. 09. 1966. godine.

Član 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavljivanju u "Službenom glasniku opštine Lopare".

Broj: 327/79

Datum: 23. 04. 1979. godine

LOPARE

PREDSJEDNIK

SKUPŠTINE SIZ-e IZ OBLASTI STANOVANJA

Mitrović Cvijetin, s.r.

na osnovu člana 10 tačka 3 Statuta Osnovne zajednice zdravstvenog osiguranja Lopare ("Službeni glasnik Opštine Lopare broj: 7/78), Skupštine Osnovne zajednice zdravstvenog osiguranja Lopare na zajedničkoj sjednici Vijeća održanoj 6.6. 1979. godine,
o n i j e l a j e :

P R A V I L N I K

O OSTVARIVANJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE OSNOVNE ZAJEDNICE ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA LOPARE I OBLASTI ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uslovi, način i postupak pod kojim radnici, zemljoradnici i drugi radni ljudi koji se osiguravaju na zdravstvenu zaštitu i druga prava iz zdravstvenog osiguranja u Osnovnoj zajednici zdravstvenog osiguranja Lopare i članovi njihovih porodica, odnosno domaćinstva (u daljem tekstu: osigurana lica) ostvaruju zdravstvenu zaštitu utvrđenu Zakonom o zdravstvenom osiguranju (u daljem tekstu: Zakon), Samoupravnim sporazumom o osnivanju Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla i Statutom Samoupravne ^{interesne} zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla.

Član 2.

Ovaj Pravilnik primjenjuje se na osigurana lica Osnovne zajednice zdravstvenog osiguranja Lopare (u daljem tekstu: Osnovna zajednica), kao i na lica kojima Osnovna zajednica obezbjeđuje zdravstvenu zaštitu po međudržavnim sporazumima i sporazumima sa društveno-političkom zajednicom.

Član 3.

Osigurana lica osiguranja zdravstvenu zaštitu u zdravstvenoj organizaciji u mjestu zaposlenja odnosno stanovanja.

Član 4.

Ako zdravstvena organizacija u mjestu zaposlenja odnosno stanovanja ne može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu, osigurana lica uputiće se u najbližu zdravstvenu organizaciju na području

Samoupravne interesne zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla /u daljem tekstu: Zajednica/koje mu može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu, a ako se potrebna zdravstvena zaštita ne može pružiti u zdravstvenim organizacijama na području Zajednice, osigurano lice uputiće se u najbližu zdravstvenu organizaciju u području Zajednice, odnosno u zdravstvenu organizaciju sa kojom je Osnovna zajednica odnosno Zajednica zaključila sporazum o pruženju zdravstvene zaštite.

Član 5.

U hitnim slučajevima osigurano lice ostvaruje zdravstvenu zaštitu u odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji koja je najbliže mjestu u kome se osigurano lice zateklo u času nastupanja osiguranog slučaja.

Član 6.

Pod hitnom medicinskom pomoći podrazumijeva se blagovremeno uzivanje odgovarajuće stručne medicinske pomoći na mjestu nesrećne ili naglog oboljenja, u toku transporta nesrećenog ili naglo oboljelog lica, kao i u zdravstvenoj organizaciji.

Član 7.

Prilikom ostvarivanja zdravstvene zaštite osigurano lice dužno da zdravstvenoj organizaciji i ljekaru dokaže svojstvo osiguranog lica i svoj identitet prepisanom ispravom.

Član 8.

Prepisane isprave iz člana 7. ovog Pravilnika služi kao vjerodostojan dokaz o svojstvu osiguranog lica, samo ako je uredno ovjerena od strane nadležne organizacije, odnosno organa.

Član 9.

U hitnim slučajevima osigurano lice može koristiti zdravstvenu zaštitu i bez utvrđivanja svojstva osiguranog lica s tim da je to svojstvo dužno dokazati naknadno, u roku od 5 dana od dana korištenja zdravstvene zaštite.

U koliko zdravstvena organizacija nadje da isprava za dobi znanje osiguranog lica posjeduje drugo lice, istu će oduzeti, o tome obavijestiti Radnu jedinicu Radne zajednice za obavljanje administrativno-stručnih poslova Zajednice u Osnovnoj zajednici Lopare/u daljem tekstu: Radna jedinica u Osnovnoj zajednici/

Član 10.

Troškove zdravstvene zaštite snosi Osnovna zajednica, ako osigurano lice koristi na način i pod uslovima utvrđenom Zakonom, Samoupravnim sporazumima o osnivanju Zajednice, Statutom Zajednice, Statutom Osnovne zajednice i ovim Pravilnikom.

Ako osigurano lice zdravstvenu zaštitu ostvaruje na drugi način, a ne u smislu stava 1. ovog člana, Osnovna zajednica snosi troškove u obimu koji odgovara troškovima korišćenja takve zaštite u smislu stava 1. ovog člana.

Član 11.

Osigurana lica učestvuju u snošenju dijela troškova pri korištenju pojedinih vidova zdravstvene zaštite u slučajevima utvrđenim posebnim samoupravnim opštim aktom Zajednice i u iznosima utvrđenim tim aktom. Osigurano lice dužno je taj dio troškova platiti neposredno zdravstvenoj organizaciji kod koje koristi te vidove zdravstvene zaštite, ukoliko tim aktom za pojedine slučajeve nije drugačije regulisano.

Član 12.

Osigurana lica imaju pravo na slobodan izbor ljekara prilikom korišćenja zdravstvene zaštite.

Slobodan izbor ljekara osigurana lica ostvaruju prilikom korišćenja zdravstvene zaštite svojim opredjeljenjem za ljekara između ljekara koji se nalaze na radu u ambulanti i dispanzeru.

Izabrani ljekar iz službe uže primarne zdravstvene zaštite je nadležni ljekar.

Član 13.

Zdravstvena organizacija će stalno preduzimati potrebne mjere koje će doprinijeti da radnici i drugi radni ljudi koji se

koji se osiguravaju što i kše ostvaruju svoja prava.

II OSIGURIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE U AMBULANTNO-POLIKLINIČKOJ I POLIKLINIČKOJ SLUŽBI

Član 14.

Ambulantno-polikliničku i dispnzersku zdravstvenu zaštitu i njegu i liječenje bolesti zuba i usta osigurana lica ostvaruju, po pravilu, u zdravstvenim organizacijama na području Osnovne zajednice odnosno Zajednice najbližih njihovom mjestu zaposlenja, odnosno stanovanja.

Ako se potrebna zdravstvena zaštita ne može pružiti u zdravstvenim organizacijama iz prethodnog stava, osigurano lice upućuje se najbližu zdravstvenu organizaciju van područja Zajednice kojom može pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu, odnosno u zdravstvenoj organizaciji sa kojom je Osnovna zajednica odnosno Zajednica zaključila sporazum.

Osigurana lica koja su privremeno van područja Osnovne zajednice/nalaze se na radu, službenom putu, godišnjem odmoru, školovanju, stručnom osposobljavanju i slično/, zdravstvenu zaštitu iz ovog člana, ostvaruju kod najbliže zdravstvene organizacije u času potrebe.

Član 15.

Zdravstvenu zaštitu iz prethodnog člana osigurana lica mogu koristiti i kod drugih zdravstvenih organizacija, ali u tom slučaju snose dio troškova iznad dijela troškova koje snosi Osnovna zajednica u smislu člana 10. stav 1. ovog Pravilnika.

U slučaju iz prethodnog stava osiguranim licima ne pripada pravo na naknadu putnih troškova do zdravstvene organizacije iz prethodnog člana.

Član 16.

Specijalističke usluge ljekara specijalista osigurana lica ostvaruju, po pravilu, na osnovu uputnice nadležnog ljekara i to prvenstveno u istoj zdravstvenoj organizaciji na području

- 7 -
Član 24.

O upućivanju osiguranih lica na bolničko liječenje odnosno na ispitivanje u druge zdravstvene organizacije van područja Zajednice, odlučuje načelnik odjeljenja ili komisija koju obrazuje Radnički savjet zdravstvene organizacije.

Načelnik odnosno komisija iz stava 1. ovog Pravilnika svoju odluku unosi na uputnici za bolničko liječenje koju je izdao nadležni ljekar.

Nadležni ljekar odnosno nadležna zdravstvena organizacija dužni su obezbijediti mjesto u zdravstvenoj organizaciji u koju se osigurano lice upućuje.

Član 25.

U hitnim slučajevima i u slučajevima kada se osigurano lice nalazi na bolničkom liječenju, a zdravstvena organizacija u kojoj se osigurano lice nalazi, smatra da mu je potrebna pomoć druge zdravstvene organizacije, uputiće ga najbližoj zdravstvenoj organizaciji na području Zajednice, a ako se bolničko liječenje ne može pružiti u zdravstvenim organizacijama na području Zajednice, uputiće ga u najbližu zdravstvenu organizaciju van Zajednice koja mu može pružiti odgovarajuće bolničko liječenje. O upućivanju na liječenje u slučajevima iz ovog člana odlučuje načelnik odgovarajućeg odjeljenja ili lice koje on odredi s tim da je dužan o tom obavijestiti nadležnog ljekara.

Član 26.

Kad je indicirano bolničko liječenje, a osigurano lice ne želi da se liječe u zdravstvenoj organizaciji u koju se upućuje već zahtijeva da se uputi u neku drugu zdravstvenu organizaciju, nadležni ljekar odnosno organ iz člana 24. ovog Pravilnika izdaje uputnicu za bolničko liječenje, na vlastiti zahtjev. Osigurano lice u ovom slučaju snosi razliku troškova bolničkog liječenja i razliku putnih troškova u odnosu na troškove koji bi iznosili u najbližoj odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji koju je odredio nadležni ljekar, odnosno nadležna zdravstvena organizacija.

Član 27.

Osigurano lice, odnosno roditelj, staratelj i drugo lice koje su dužna po zakonu da izdržavaju osigurano lice snosi sve troškove daljnjeg zadržavanja u stacionarnoj zdravstvenoj organizaciji od dana kada im je dostavljena otpusnica, odnosno kada im je saopćeno da je liječenje završeno ili da dalje zadržavanje osiguranika zdravstvenoj organizaciji nije medicinski opravdano.

IV OSTVARIVANJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PRIMJENOM
PRIRODNOG FAKTORA LIJEČENJA

Član 28.

Osigurana lica Osnovne zajednice mogu se upućivati na liječenje primjenom prirodnog faktora liječenja u sledeće organizacije u kojima se primjenjuje to liječenje:

1. Specijalna bolnica za dječije bolesti
"Nemanja Vlatković" Cavtat;
 2. Specijalna bolnica za miopentične i reumantične oboljenja Fojnica;
 3. Specijalna bolnica za liječenje kardio-vaskularnih oboljenja i rehabilitaciju Teslić;
 4. Bolnica za alergične bolesti disnih organa Veli Lošinj
 5. "Banja Kovilječe" Zavod za diskopatiju i postreumatska stanja u Banji Koviljači;
 6. Zavod za talasoterapiju crkvenica;
 7. Zavod za talasoterapiju Opatije;
 8. Zavod za hiperterapiju "Zlatibor" Partizanske vode;
 9. "Vrnjačka banja" Prirodno lječilište u Vrnjačkoj Banji
 10. Lječilište-Banja Kelos;
 11. Zavod za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr. Sime Milošević" Iglo;
 12. Zdravilište Rogaška Slatina;
 13. Lječilište "Soko banja";
 14. Lječilište "Kiseljak" Barajevo;
 15. Lječilište "Guber" Drebrenica;
 16. Lječilište "Alana Banja" Tuzla;
 - 17.
- Osnovna zajednica ne snosi troškove liječenja u drugim

organizacijama u kojim se primjenjuje prirodni faktor liječenja.

Ukoliko osigurano lice želi da se liječi u nekom drugom liječilištu primjenom prirodni faktor liječenja, komisija mu to može izuzetno odobriti s tim, da osigurano lice u tom slučaju s osi razliku od cijene troškova za liječenje u organizaciji ma iz prethodno i organizacije u kojoj želi da se liječi.

Član 29.

Na stacionarno liječenje u organizacije iz člana 28. ovog Pravilnika osigurana lica mogu se upućivati pod uslovom da su prethodno bila na liječenju u bolničkim odjeljenjima / specijalne bolnice, klinike/ i da im je od strane načelnika odjeljenja u vezi tim liječenjem preporučeno liječenje primje om prirodnog faktora liječenja u jednoj od organizacija iz člana 28. ovog Pravilnika.

Član 30.

Prijedlog za liječenje u organizacijama iz članá 28. Pravilnik daje nadležni ljekar na osnovu otpusnice sa bolničkog liječenja iz prethodnog člana, ako je bolničko liječenje završeno, odnosno na osnovu prijedloga odnosno preporuke načelnika odjeljenja ako je liječenje u toku. Predlagač je duž n obrazložiti potrebu liječenja primjenom prirodnog faktora liječenja i priložiti otpusnicu.

Na otpusnici je potrebno da, pored ostalog, postoje osnovni laboratorijski i dijagnostički nalazi i drugi potrebni nalazi, koji bi pomogli pri procjeni intenziteta oboljenja.

Ukoliko ovih podataka u otpusnici nema, potrebno ih je pribaviti uz prijedlog za banjsko liječenje. Nalazi se neće uzimati u obzir ako budu stariji od mjesec dana.

Član 31.

Prijedlog za liječenje iz prethodnog stava podnosi se komisiji zdravstvenog organizacije u roku od 90 dana završenog bolničkog liječenja.

Ako prijedlog bude-podnesen po isteku tog roka kadna jedinice u Osnovnoj zajednici donijeće na zahtjev osiguranog lica rješenje kojim će zahtjev odbaciti kao neblgovremeno.

Odredbe o prethodnom liječenju u bolničkom odjeljenjima (čl. 29.) i odredbe stav 1. i 2. ovog člana ne odnose se na učesnik narodnooslobodilčkog rata i ratne vojne invalide.

Član 32.

Osigurana lica mogu koristiti usluge ambulantnog liječenja u organizacijama koji primjenjuju prirodni faktor liječenja.

Prijedlog za ambulantno liječenje u organizacijama koje primjenjuju prirodni faktor liječenja daje nadležni ljekar na osnovu preporuke nadležnog ljekara specijalista.

Predlogač je dužan obrazložiti potrebu liječenja primjenom prirodnog faktora i priložiti potrebnu medicinsku dokumentaciju.

Član 33.

Uz prijedlog za ambulantno liječenje primjenom prirodnog faktora liječenja potrebno je priložiti i nalaze iz člana 30. stav 2. ovog Pravilnika.

Član 34.

O potrebi liječenja u organizacijama koje primjenjuju prirodni faktor liječenja odlučuje Komisija zdravstvenog organizacije na osnovu prijedloga nadležnog ljekara. Ako komisija smatra da je potrebno obnoviti ili dopuniti neke medicinske nalaze, određiće da to, bez odlaganja učini, a ako smatra da je to potrebno radi davanja ocjene o potrebi liječenja, pozvaće osigurano lice i na pregled.

Prilikom odlučivanja o potrebi liječenja u smislu prethodnog stava Komisija određuje zdravstvenu organizaciju u koju će se osigurano lice uputiti i trajanje liječenja.

Član 35.

Komisija je dužna da o svojoj odluci pismeno obavijesti osigurano lice i Radnu jedinicu u Osnovnoj zajednici.

Član 36.

Osigurano lice kojim je odobreno liječenje primjenom prirodnog faktora liječenje dužno je Radnoj jedinici u Osnovnoj zajednici dostaviti podatke na osnovu kojih se utvrđuje visina učešća osiguranih lica u troškovima toga liječenja, ukoliko važećim propisima samoupravnim opštim aktima nije oslobođeno plaćanja učešća u troškovima tog liječenja.

Radna jedinica u Osnovnoj zajednici će cjelokupno doznati o liječenju dostaviti organizacijama iz člana 28. ovog Pravilnika u kojima osigurano lice odobreno liječenje radi obezbjedjenja mjesta poziva na liječenje.

Osiguranim licima upućenim na stacionarno liječenje primjenom prirodnog faktora liječenja Radna jedinica u Osnovnoj zajednici će isplatiti naknadu putnih troškova na osnovu poziva na liječenje odnosno na osnovu otpusnice sa liječenja.

Član 37.

Ambulantno liječenje u lječilištima "Slana Banja" Tuzla "Guber" Srebrenica osigurana lica Osnovne zajednice ostvaruju na osnovu upute nadležnog ljekara.

V OŠEV. RIV. I PJE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE BORACA NOR-a, VOJNIH INVALIDA I PORODICA POGINULIH I UMRILIH BORACA

Član 38.

U osnovnoj zajednici će se preduzimati mjere u cilju što potpunijeg i efikasnijeg ostvarivanja zdravstvene zaštite boraca NOR-a, vojnih invalida i porodica poginulih i umrlih boraca.

U skladu sa odredbom iz predhodnog stava i Programom zdravstvene zaštite, zdravstvena organizacija će odgovarajućom organizacijom doprinositi da učesnici NOR-a, vojni invalidi roditelji i braćni drugovi poginulih i umrlih boraca ostvaruju zdravstvenu zaštitu.

VI KORAK ČIŠĆENJE I LIJEČENJE

Član 39.

Osigurana lica mogu u svrhu liječenja na teret

struktura osnovne zajednice koristiti samo one lijekove za koje je na osnovu zakona data saglasnost za njihovo stavljanje u promet i magistralne lijekove i galenske preparate koji su predviđeni u Jugoslovenskoj farmakopeji III, pod uslovom da se takva nabavka vrši u apotekama i drugim zdravstvenim organizacijama u SFRJ.

Izuzetno od odredaba iz prethodnog stava osigurano lice ima prava na nabavku i onih lijekova koji nisu registrovani za stavljanje u promet u SFRJ, a čije je kliničko ispitivanje posebnim rješenjem nadležnih organa odobreno na univerzitetskim klinikama i zdravstvenim naučnim organizacijama i to samo pod uslovom ako je osigurano lice takvim lijekom prethodno liječeno i kada je po preporuci tih zdravstvenih institucija neophodno da se započeto liječenje nastavi.

VII ZAKON O PRAVIMA OSIGURANIH LICA

Član 40

Ako osigurano lice nije primljeno na liječenje odnosno prijem ili nije zadovoljno prijemom na liječenje odnosno prijedlogom zdravstvene organizacije, ili nije zadovoljno liječenjem, može zahtijevati od nadležnog organa upravljanja zdravstvene organizacije da se njegov slučaj ispita i razmotri.

Zahtjev iz prethodnog stava može staviti i član uže porodice, odnosno staralac, Osnovne zajednice, organizacije udruženog rada i druga zainteresovana organizacija.

Član 41.

O rezultatima ispitivanja iz stava 1. prethodnog člana nadležni organ upravljanja zdravstvene organizacije obavještava pismeno podnosioca zahtjeva u roku od 8 dana od dana podnošenja zahtjeva. Ako podnositelj zahtjeva nije zadovoljan objašnjenjavanjem organa upravljanja zdravstvene organizacije, može se obratiti opštinskom organu nadležnom za poslove zdravstva na čijem se području nalazi zdravstvena organizacija.

Ako osigurano lice nije zadovoljno sa preduzetim mjerama nadležnog organa, može svoje pravo ostvariti putem suda.

VIII KOLO ČENJE I OBEVARIVAJE ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
OSIGURANIH LICA OSNOVNE Z JEDNICE U INOSTRANSTVU

Član 42.

Uslovi pod kojima se osigurano lice može uputiti na liječenje u inostranstva, kao i prava koja osiguranom licu pripadaju u vezi sa odlaskom na liječenje u inostranstvo regulisani su opštim aktom Saveza zajednica zdravstvenog osiguranja SR BiH.

Član 43.

Pravo na zdravstvenu zaštitu u inostranstvu na teret sredstava Osnovne zajednice mogu koristiti osigurana lica Osnovne zajednice za koja je prije polaska u inostranstvo utvrđeno da ne boluju od akutnih oboljenja ili da ne postoji poremećaj u njihovom zdravstvenom stanju koji uslovljava potrebu ljekarske pomoći, kao i da one ne boluju od hroničnih ili drugih bolesti odnosno tane zbog kojih je potrebno duže ili stalno liječenje i ljekarski nadzor.

Za osigurano lice koje odlaži u zemlju odnosno područje u kojima se klima bitno razlikuje od klime u SRJ, potrebno je i utvrditi da to lice može bez štete po zdravlje podnositi izmjene klimatskih uslova.

Utvrđivanje i ocjenu zdravstvenog stanja osiguranih lica prije polaska u inostranstvo vrši komisija zdravstvene organizacije, s tim da se u stručnom mišljenju mora izričito navesti, da se u stručnom mišljenju mora izričito navesti, da li prema utvrđenom zdravstvenom stanju osiguranog lica postoje ili ne postoje smetnje u smislu stava 1. ovog člana da ono, u slučaju odlaska u inostranstvo, koristi zdravstvenu zaštitu na teret sredstava Osnovne zajednice.

Član 44.

Odnedbe prethodnog člana odnose se na osigurana lica koje upućuju osnovne organizacije udruženog rada, radne zajednice i druge samoupravne organizacije i zajednice, kao i ne osigurana lica koja odlaze u inostranstvo po privatnom poslu.

Član 45.

Komisija svoj nalaz i ocjenu daje nakon što prethodno

obavi temeljit pregled osiguranog lica i izvrši neposredni pregled u njegov zdravstveni karton i zdravstvenu legitimaciju, te nakon što pribavi sve potrebne laboratorijske, rentgenske i druge medicinske nalaze iz kojih se može pouzdano utvrditi njegovo zdravstveno stanje

Član 46.

Na osnovu ocjene i nalaza komisije "tađna jedinica u Osnovnoj zajednici izdaje ispravu osiguranom licu o pravu da koristi zdravstvenu zaštitu u inostranstvu u kojoj utvrđuje prava i dužnosti trajanja.

Član 47.

Osnovna zajednica zdravstvenog osiguranja ne snosi troškove liječenja u inostranstvu za osigurana lica za koja prije odlaska nije izdata isprava o pravu na korišćenje zdravstvene zaštite u smislu prethodnog člana, nego ti troškovi padaju na teret organizacije kojoj je to lice uputila u inostranstvo, poslodavca, odnosno samog osiguranog lica koje se nalazi u inostranstvu po privatnom poslu.

Izuzetno Osnovna zajednica snosi troškove neophodne liječničke pomoći u inostranstvu u slučajevima iz prethodnog stava, ako je potreba takve pomoći nastupila usljed nesretnog slučaja prozorkovanog bez krivice osiguranog lica.

III OSIGURANJE PRAVA NA NEKADAŠNJE PUTOVANJE I OŠKOVA

1. Naknada prevoznih troškova

Član 48.

Naknada troškova prevoza po odredbama ovog Pravilnika pripada osiguranom licu u slučajevima kada je od strane nadležnog ljekara, komisije ili drugog nadležnog organa zdravstvene organizacije upućeno ili pozvano u drugo mjesto u vezi s ostvarivanjem prava iz zdravstvenog osiguranja.

Član 49.

Naknada troškova prevoza priznaje se po pravilu u visini prevozne cijene autobusom, odnosno prevozne cijene drugog

dnosno prvog razreda voza.

U izuzetno opravdanim slučajevima, a obzirom na zdravstveno stanje osiguranog lica, nadležni ljekar može odrediti upotrebu zila hitne pomoći, kupea u vezu, helikoptera, aviona i sl.

Član 50.

U hitnim slučajevima, u slučajevima težih oboljenja ili slučaju da je osigurano lice nepokretno, a iz opravdanih razloga može se koristiti prevozno sredstvo javnog saobraćaja ili vozilo tno pomoći, osigurano lice ima pravo na naknadu troškova prevoza drugim prevoznim sredstvom/zaprežno vozilo, privatni auto i sl./ bez obzira na udaljenost zdravstvene organizacije od mjesta stanovanja odnosno zaposlenja. Ljekar koji pruži osiguranom licu medicinsku pomoć ocijeni potrebu i opravdanost takvog prevoza.

Visina naknade troškova prevoza u slučajevima iz prethodnog stava utvrđuje se posebnim aktom Zajednice.

Član 51.

Osiguranim licima koje po posebnim propisima imaju pravo na prevoz, ne pripada naknada troškova prevoza u smislu ovog Pravilnika.

Član 52.

Ako je osiguranom licu po ocjeni nadležnog ljekara odnosno komisije ili drugog nadležnog organa zdravstvene organizacije, potreban pratilac, pratiocu pripada naknada troškova prevoza pod istim uslovima, kao i osiguranom licu koje prati.

2. Naknada troškove ishrane i smjestaja

Član 53.

Osiguranom licu koje je upućeno iz jedne zdravstvene organizacije u drugu ili iz organizacione jedinice u jednoj u organizacionu jedinicu u drugoj opštini iste zdravstvene organizacije pripada naknada troškove ishrane i smjestaja pod uslovima utvrdjenim ovim Pravilnikom i u iznosima utvrdjenim samoupravnim opštim aktom Zajednice.

Član 54.

Ukupni iznos naknade iz člana 53. ovog Pravilnika pripada osiguranom licu za svaku 24 sata provedena na putu i za ostatak vremena preko 12 sati, kao i za putovanje koje traje manje od 24 sata ali više od 12 sati.

Polovina naknade iz člana 53. ovog Pravilnika pripada osiguranom licu za putovanje, kao i za ostatak vremena preko 12 sati.

Naknada iz člana 53. ovog Pravilnika smanjuje se za 50% ako osigurano lice nije provelo na putovanju noću između 22 sati jednog i 6 sati narednog dana, najmanje 4 sata, a ne smanjuje se ako ukupno putovanje traje 8 do 12 sati.

Član 55.

Ako je osigurano lice neprekidno duže od dva mjeseca na ambulantnom liječenju ili medicinskoj rehabilitaciji u drugom mjestu, a ishrana i smještaj su mu za to vrijeme obezbijedjeni kod porodica u tom mjestu, naknada za troškove ishrane i smještaja pripada osiguranom licu, bez obzira na godine starosti, u iznosu utvorenom i među zdravstvene organizacije u kojoj je osigurano lice na liječenje odnosno rehabilitaciji i porodice kod koje je smješteno. U tom slučaju ova naknada isplaćuje se zdravstvenoj organizaciji odnosno porodici.

U slučajevima iz prethodnog stava pretiocu osiguranog lica pripada naknada iz člana 56. ovog Pravilnika samo za vrijeme provedeno na putu prilikom dolaska osiguranog lica u mjesto liječenja odnosno rehabilitacije, odnosno prilikom povratka osiguranog lica iz tog mjesta.

Član 56.

Ako je osiguranom licu, po ocjeni nadležnog ljekara odnosno komisije, za vrijeme putovanja i boravka u drugom mjestu potreban pratilac, naknada iz člana 53 ovog Pravilnika pripada pretiocu pod istim uslovima, kao i osiguranom licu koje prati.

Ako je za pratioca Osiguranog lica određen zdravstveni naknad iz člana 53. ovog Pravilnika pripada pratiocu u visini koju samoupravnim opštim aktom zdravstvene organizacije, to za njega povoljnije.

Član 57.

Kao vrijeme provedeno na putu, za koje osiguranom licu treba se :

a/ u slučaju stacionarnog liječenja - vrijeme provedeno na putu od polaska prevoznog sredstva javnog saobraćaja iz mjesta ućivanja do dolaska u mjesto liječenja, a po završenom liječenju vrijeme provedeno na putu od odlaska iz mjesta liječenja do dolaska u mjesto stanovanja;

b/ u slučaju upućivanja na specijalistički pregled odnosno ambulantno liječenje - vrijeme provedeno na putu od polaska prevoznog sredstva javnog saobraćaja iz mjesta stanovanja odnosno zaposlenja do povratka u to mjesto, računajući se najkasnijim prevoznim sredstvom, kojim osigurano lice može stići na pregled odnosno liječenje, a u povratku sa najranijim sredstvom po završenom pregledu odnosno liječenju.

Član 58.

Kada osigurano lice po uputi nadležnog ljekara, komisije ili drugog organa zdravstvene organizacije putuje u drugo mjesto može mu se, na njegov zahtjev, prije polaska na putovanje isplatiti akontacija putnih troškova.

Poslije završenog putovanja osigurano lice dužno je pravovremeno primljenu akontaciju odgovarajućim dokaznim sredstvima u roku od pet dana. U protivnom, radna jedinica u Osnovnoj zajednici će zahtijevati od osiguranog lica da vrati cjelokupan iznos akontacije.

POSREDOVANJE ZA NEPLATU RAZLIČNE I VEŠTAČENJE I ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 59.

Ako osigurano lice troškove zdravstvene zaštite plaća neposredno zdravstvenoj organizaciji ima pravo na naknadu troškova u skladu sa odredbama ovog Pravilnika.

Uz pismeni zahtjev za naknadu troškova osigurano lice podnosi dokaze da je ostvarilo zdravstvenu zaštitu i izvršilo uplatu troškova te zdravstvene zaštite.

Zahtjev se podnosi radnoj jedinici u Osnovnoj zajednici koja donosi odgovarajuće rešenje uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnog lekara, komisije ili drugog nadležnog organa zdravstvene organizacije.

XI OSTVARIVANJE OSTALIH VIDOVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE

Član 60.

Pravo na lijekove, zubotehničku pomoć i zubnoprotska sredstva, proteze, ortopedska i druga pomagala, pomoćne i sanitarne sprave, očne i slušna pomagala i pomagala za omogućavanje glasnog govora, osigurana lica ostvaruju nanačin i pod uslovima utvrdjenim posebnim samoupravnim opštim aktima Zajednice.

XII OSTALE ODREDBE

Član 61.

Odredbe člana 28. do 38. i odredbe člana 53. i 54. ovog Pravilnika ne odnose se na osiguranike zemljoradnike.

XIII ZAVRŠNE ODREDBE

Član 62.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika u Osnovnoj zajednici zdravstvenog osiguranja prestaju da važe odredbe Pravilnika o ostvarivanju zdravstvene zaštite Zajednice zdravstvenog osiguranja Tuzla / "Službeni list SR BiH", broj 13/76/.

Član 63.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku opštine Lopare".

SAMOUpravna INTERESNA ZAJEDNICA
ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA TUZLA

- OSUVTA ZAJEDNICA LOPARE -

Broj: 01-224/79

Datum: 6. juna 1979. godine

PREDSEDNIK SKUP. TIJE
Kerović Dejan, s.r.